

## KGAOLO YA BOSELELA

### 6. THULAGANYO III

#### 6.1 Matseno

Mo kgaolong ya bone go boletšwe gore kgaolo ye e yo lebantšwa le thulaganyo III. Yona e lebane le tirišo ya dikgopololo tše o tša thulaganyo ge di lebantšwa le kanegelokopanatseka yeo ya : **Bomahlwababidibona**. Go yo latelwa lenaneo le:

- (a) Thaetlele
- (b) Moko wa ditaba
- (c) Lenaneotlhophangwalwa (moakanyetšo)
- (e) Kakaretšo.

#### 6.2 Thaetlele

Thaetlele ya kanegelokopanatseka ye ke **Bomahlwababidibona**. Ge e phurollwa go ka thwe e re: Batho bao ba hlwago ba di bona. Potšišo e be gore ke eng tše o batho bao ba hlwago ba di bona? Potšišo yeo e napile e hlohla kganyogo ya mmadi gore a nyake go kwa gore ke eng seo batho bao ba hlwago ba se bona. Selo seo ka nako yeo ke sephiri go mmadi. Gomme seo ke sona seo kanegelotseka e lego sona. Taba e ba sephiri mo go mmadi mo mathomong a sengwalo. Thaetlele ye: **Bomahlwababidibona**; mongwadi o e šomišitše go šupa Joe le Ranti. Le ge bašemane bao e sa le ba bannyane ka mengwaga, lebakeng le Joe a re laodišetšago ka lona; yena le Ranti ba šetše ba di bone tša bophelo, tše botse le tše mpe. Gomme ba ithutile thuto yeo ba ka se tsogego ba e lebetše maphelong a bona, e lego go re: Bohlale bja nakonyana ga se bja selo. Bjona bo timatimela bjalo ka phoka ge letšatši le thoma go fiša. Ge mo bophelong motho a itshema go ba yo bohlale ka go eta a jabetša batho ba bangwe, mohla a lemogwa o wa fase a fetoga lefeela la mafeela.

Bohwirihwiri le bomenetša ga di thuše. Di na le moo di felelago gona. Ba di bone tša bophelo boJoe gomme ba ithutile thuto ya bophelo ka moka. Mahlatse ke gore e sa le ba bafsa. Ka fao le ge ditiro tša bona e bile tša go se loke, ga re ba nyatše, re a ba amogela.

### 6.3

### Moko wa ditaba

Kgaolong ya pele ge go hlalošwa lereo le, kanegelotseka, go hlalošitšwe gore **Bomahlwabadibona** e lebane thwii le mahlakore a mabedi a polelo ya kanegelotseka bjalo ka ge e hlalošwa ke Narcejac, e lego: **Ya go tšoša** le ya **go homotša** mmadi. Mahlakore ao a tšwelela ka tsela ye: thulano ya Joe le Ranti kgahlanong le Sebata le Kid Coward e tšweletša polelo ya go **tšoša** yeo e re fihlišago go sehloa mola tlemollo ya lehuto la kanegelokopanatseka ye e tšweletša **khomotšo** go mmadi. Ka mantšu a mangwe moko wa ditaba wa kanegelokopanatseka ye o lebane le bošoro bjalo ka kanegelo ya botseka. Bošoro bjoo ke bja boJoe gotee le boSebata. Efela seo se lemogwago ke gore bošoro bja Sebata bo feta bjoo bja boJoe. Ke ka fao mafelelong mmadi a kwelago boJoe bohloko a itswalanyago le bona mola a sa kwele Sebata bohloko le go itswalanya le yena. BoJoe ba thoma ka go dira dilo tša go se loke e lego go utswa, go swara poo, bjalogjalo. Ba fihla moo ba tlogelago tšeо gomme ba gweranago le Sebata. Sebata ba mo humana a šoma ka tsela ya gagwe ya bohwirihwiri le bošoro. O ikumiša ka bohwirihwiri. Ge ba dutše ba šoma le yena ba thoma go lemoga bohwirihwiri bjoo bja gagwe gomme seo se hlola thulano magareng a bona (boJoe) le Sebata. BoJoe ba be ba itšeа gore ke ba bašoro, eupša ge ba thoma go thulana le Sebata ba lemoga gore bona ga se selo. Ka fao ba tlogela mekgwa yeo ya bona ye mebe. Ge e le Sebata o ile a tšwela pele le mekgwa ya gagwe go fihlela a swarwa. Go swarwa moo go dira gore mahlong a mmadi Sebata a ye fase. Ka gona o tloga seriti sela sa gagwe gomme mmadi ga a sa itswalanya naye; mmadi o a homotšega.

Bjale go tlo hlokamelwa lenaneothophangwalwa la kanegelokopanatseka ye.

## 6.4 Lenaneotlhophangwalwa

Go no swana le kanegelongkopanatseka yeo ya **Ntlo ya monna yo mongwe**, le gona mo kanegelongkopanatseka ye ya **Bomahlwabadibona**, Lebopa ga se a šomiše molwantšhwā wa letseka. Lenaneotlhophangwalwa la kanegelokopanatseka ye le na le dikokwane tše di latelago:

- \* Balwantšhwā ke batho ba maemo.
- \* Ga ba na bofokodi.
- \* Ga ba ye fase.

Dikokwane tše pedi tša mathomo ke tšona di yago go lekolwa ge go lekolwa semelo sa balwantšhwā ba kanegelokopanatseka ye.

## 6.5 Tirišo ya dikokwane tša thulaganyo.

### 6.5.1 Kalotaba

Go ya go lebantšhwā dielemente tše pedi tša mathomo ke tšona di yago go lekolwa ge go lekolwa semelo sa balwantšhwā ba kanegelokopanatseka ye ya **Bomahlwabadibona**. Go yo thongwa ka baanegwa.

#### 6.5.1.1 Baanegwa

Go yo latelwa tshepedišo yeo e dirišitšwego ge go lekolwa semelo sa molwantšhwā le molwantšhi mo go **Ntlo ya monna yo mongwe**.

- \* **Balwantšhwā : Joe le Ranti**

Lenaneotlhophangwalwa la rena le re balwantšhwā ke batho:

- \* Ba maemo.
- \* Ga ba na bofokodi.

Go yo tsopolwa mehlala go tiiša seo se bolelwago ke lenaneo le.

**\* BoJoe ke batho ba maemo.**

Bašemane ba ba apara diaparo tša batho ba go ba le ditšelete gomme le go sepela ba sepela ka difatanaga. Ga ba sepele ka ditaxi goba go tšama ba kgopela dilifiti. Ka fao ba na le sa bona.

- **Tlhalošo ya mongwadi.**

**(i) Diphapantšhotshwanelo.**

Mongwadi ge a utolla go ba le maemo ga baisana ba o re:

Le moaparo wa rena o tla o bona gore ke wa mathaka a go tseba meragelo ya go tšantsha e lego go swara tau ka mariri.  
(Letl.63).

Mongwadi o šomišitše lentšu leo "mathaka" gomme a le fapantšha le la "bomagogorwane" go laetša maemo a baisana bao. Godimo ga fao diaparo tšeо tša bona tša go tura di ba bea maemong a godingwana go laetša gore ba na le tšelete le ge e le gore ga ba šome ba phela ka go utswa. Go tšwela pele go laetša go ba le maemo ga bona mongwadi o re:

Morago ga matšatši a se makae ke ge nna, Ranti le States re le ka gare ga sefatanaga re rautša metheoša, meboto le dithaba re lebile bohlabela bja Transfala. (Letl.66).

Ke mang ngwana wa mengwaga ye 19 wa go ba le sefatanaga a se na tšhelete goba ka gabu e se bahumi? Ga a gona. Go ba le sefatanaga ga baisana ba mola ba sa tšwe ka malapeng a bahumi goba bona ka bobona ba rutegile, mola e sa le bana ke tsela ye, go laetša go ba le maemo. Go ka rungwa ka go laetša gore le boitshwaro bja bona ke bja batho ba maemo. Gomme mongwadi ge a laetša seo o re:

O (Sebata) re boditše gore o nyaka diatla tša go swana le tša rena tša go hloka makgwakgwa, batho bao ba sa tsebjego ke maphodisa ka lebaka la melato ye ba e dirilego gomme maphodisa ba ba beile leihlo. (Letl.64).

Se ke sešupo sa gore baisana ba le ge ba be ba dira dilo tša go se loke, ba be ba se ka dipukung tše dikgolo tša molao ka baka la bosenyi. Ka fao go itaetsa gore ge e le mabapi le bosenyi gotee le bošoro ba sa hlwekilenyana ba ka fasana ge ba bapetšwa le Sebata. Le ge go le bjalo re swanetše go no fela re ba beile leihlo.

- **Polelo le ditiro tša balwantšhwa : Joe le Ranti**

**(i) Diphapantšhotshwanelo**

Go bontšha go ba le maemo ga bona balwantšhwa, Joe o re:

Batho ba go swana le nna Joe re kile ra ba beng ba lefase ka thoko ye nngwe. (Letl.62).

Go realo go laetša gore le ge ba se sa le maemong ao a pele, ba sa fela ba le maemong a godingwana ka thoko yeo ba lego ka go yona. Gomme go tiiša seo dipolelo le ditiro tša bona di hlatsela seo. Joe o re:

Go hlasola dilo tša batho mola ba tlide ka toropong re ile ra ipotša gore di ka re ntšha seriti gobane e le tša bomagogorwane, e sego rena ditaу digohlodi tša lewa. (Letl.63).

Se se laetša gore le ge ditiro tša bona e be e le tša go se loke, ba be ba di dira ka go itlhompha ka ge e be e le batho ba maemo. Ba be ba sa nyake go lebelelelwa fase ka go dira dilo tšeо di tla ba tsentšhago mahlo a batho, tša ba iša fase bjalo ka go phamoladikhwama.

### **(ii) Diphapantšhotlaleletšo**

Le ge boJoe ba senya, tšeо ba di dirago ka thoko ye nngwe di dira gore mmadi a ba rate. Bona ba re:

Tša go swara poo re be re di fetile re di tlide ka kua thoko yela re di tlogeleletše bomaithuti ba go hlagalelwa ka moo e lego gore ba apara dieta tše nkego ke digarafo goba malepolana a go šupa godimo. (Letl.62).

Go tlogela ditiro tše dingwe tše mpe ga boJoe go thakgatša mmadi gomme o kwa a amogela baisana ba a bile a itswalanya le bona.

#### **- Tšeо batho ba bangwe ba di bolelago ka bona : Joe le Ranti**

### **(i) Diphapantšhotshwanelo**

Polelo ya mootledi wa lori yoo ba kopanego le yena ka Tzaneen ge a ba memela go yo kopana le Sebata kua Themba, e laetša gore baisana ba ke tšona dikgwari, batho ba maemo mo modirong woo wa bona wa go se loke. Monna yo o tiiša se ka gore go bona:

Ke bona gore ge le ka tsebana le monna yo ke bolelago ka yena  
le tla dira dikgolo bašemane. (Letl.64).

Se ke sešupo sa gore le ge tšeо ba bego ba di dira e be e se tša go ya ka tsela, efela di be di bontšha bokgoni mo mošomong wa bona moo e lego gore ba bangwe bjalo ka monna yo ba be ba bona bokamoso bjo bokaone mo modirong wa bašemane bao.

Go ba le maemo ga balwantšwa go lekotšwe. Seo se tla lemogwago ke gore go ba le tšelete, diaparo le difatanaga ga bona, go lebane le go se loke, ka ge tšeо ka moka ba ikhumanel a tšona ka tsela ya bohodu. Go hlweka moo ga diatla tša bona ga se ga selo ka ge malapa le batho ba bantši ba tsena mathateng ka baka la ditiro tšeо tša bona. Ka fao maemo a bona ga se a selo.  
Ke maemo a bohwirihwiri.

Go bonwe diphapantšho tša balwantšwa ge e le batho ba maemo. Bjale go yo latela diphapantšho tša balwantšwa ge e le batho ba go se be le bofokodi. Le gona mo go yo tsopolwa mehlala.

**\* Balwantšwa (Joe le Ranti) ga ba na bofokodi**

**- Tlhaloša ya mongwadi**

BoJoe ba na le bokgoni godimo ga mediro yeo ya bona le ge e se ya go loka. Ba tseba ditaba tša bona. Mongwadi o re:

Aowa, o se re tšhogele, le ge re sa le ba bannyane re tseba madirelo a dilo; lekope ga le ke le lahla mmini. (Letl.66).

Polelo ye e hlaloša bokgoni. E dira gore mmadi a se nyatše boJoe le ge e sa le ba bannyane. Babadi ba amogela bokgoni bjo ka thoko ye nngwe.

Go tšwela pele mongwadi o laetša gore le ge baisa ba ba ikhwetša ba le ka gare ga mathata, seo ga se ba timeletše menagano. Mathata o ka re ke seloutšo sa megopolو ya bona. Ge ba noteletše ka "kgolegong" ya Sebata kua Acornhoek gomme ba sedimošwa ka kotsi ye e tlogo wela ntlo yeo bošegong bjoo, mongwadi o re:

Ga go a re tšea nako go hlahlamolla hlaka ya lefelo leo ra ba ra kgona go tšwa. Re hweditše lori e eme ka ntle. Ranti o ile a dira makatika a gagwe ya ba ya duma. (Letl.75).

Se ke taetšo ya go hloka bofokodi. Ga ba tšhogele dikhurung. Letšhogo le dira gore ba hlalefe. Gomme ka go dira bjalo mmadi o a ba rata o itswalanya le bona.

- **Polelo le ditiro tša balwantšhwa (Joe le Ranti)**

Balwantšhwa ba bontšha gore le ge ba be ba dira dilo tša go se loke, bontši bja dilo tšeо ba be ba di dira ntle le go kweša yo mongwe bohloko mmeleng. O re ge a ipolela molwantšhwamogolo Joe:

Ka leleme gona, ge o ka nkhwetša ke na le mogwera wa ka Ranti, o be o ka se fete gobane re be re ka no fihla nageng ge re rata kgoši ya re rolela bogoši bja yona. (Letl.62).

Baisana ba ba be ba na le bokgoni bja go dira dilo tša bohwirihwiri. Efela le ge go le bjalo ka thoko ye nngwe ba be ba dira gore mmadi a ba rate a itswalanye nabo ka gore ba be ba se ba fetelela moo bohwirihwiring bja bona.

Ke ka fao Joe a rego:

Mokgwa ke bona gore re be re sa dume go ba dikgoši.  
Maleme a rena a be a tla go riteletše wa kgotsofala, go swana

le lejapela ge le latswa pudi la re go fetša la e metša e feleletše.  
(Letl.62).

Dipolelo tše di laetša go se be le bofokodi ga balwantšhwa. Ga ba nape ba re ka gore ba kgona go hlalefetša batho ba bangwe, ba fetelela. Aowa! ba na le gona go kwela batho ba bangwe bohloko.

Ge ba bona gore e ka ditiro tše di itšego di na le gona go tsenya bophelo bja bona kotsing, gona balwantšhwa ba rena ba boela ka sa morago. Go tiiša se ba re:

Mathadinthako a go šomiša dikarata tša go ntšha ditšhelete ka metšheneng ya dipankeng re kile ra fela re a šomiša kudu. Gore ke tlogele ke gore ebile makga a mabedi ke gahlana le baisa ba go se butšwe; lephodisa le monna wa lešole.  
(Letl.63).

Se ke taetšo ya gore balwantšhwa ga ba re ka gore ba kgona go ikhumiša ka bjako ka ditšhelete tše ba di hwetšago ka bohwirihwiri, ba no ganelela mekgweng yeo ya bona ya go se loke. Go ganelela go tla be go era gore ba na le bofokodi. Bjale ka gore ga ba na bofokodi, ge ba bona kotsi ba a tlogela, gomme mmadi o a kgahlega.

#### - Seo baanegwa ba bangwe ba se bolelago ka Joe le Ranti

Balwantšhwa ba rena ga ba na bofokodi. Ka mehla ba ema godimo ga seo ba ikannego go se phethagatša. Ke ka fao re kwago Sebata a re:

Ke nyaka go le phethela ka moo re kwanego, fela ke nyaka gore le ipontšhe gore le bomahlwabadibona go feta ka moo le šetšego le bontšhitše. (Letl.74).

Polelo ye e laetša gore Sebata bjalo ka rena babadi, ga a nyatše bokgoni bja boJoe. O bona gabotse gore ba na le bokgoni gomme seo se ba fa maemo a go se be le bofokodi.

Gomme go tšwela pele go bontšha gore boJoe e be e le dikgwari mošomong woo wa bona le ge ba be ba senya, go bonwa ka morago ga gore ba be kgolegong, banna ba maphodisa ba lekala la diphoofolo la **Endangered Species Protection Unit** ba fetša ba pšhele moko ba re boJoe ba lokollwe gobane go sa hwetšwe bohlatse kgahlanong le bona. Go thwe:

Go kwala gore ba sepetše go fihla go la Hong Kong ba nyaka bohlatse bja gore ba re kgaphetše molato, fela gwa pala.  
(Letl.70).

Tše ke tše dingwe tša ditaetšo tša gore diatla tša baisana ba di be di hlwekile ba hloka le ka rekoto maphodiseng. Seo e be e le bokgwari gomme se tiiša le go laetša go se be le bofokodi ga bona.

Bjale go yo hlokomelwa semelo sa molwantšhi.

**\* Molwantšhi : Sebata**

Ge go lekolwa semelo sa molwantšhi go ya go latelwa tšona dintlha tšeо tša tlhalošo ya mongwadi, polelo le ditiro tša molwantšhi le seo baanegwa ba bangwe ba se bolelago ka molwantšhi. Kanegelongkopanatseka ye molwantšhi go no swana le balwantšhw, ke motho:

- Wa maemo
- Ga a na bofokodi.

Se bohlokwa seo mmadi a swanetšego go se hlokomela ke gore le ge semelo sa molwantšhi le balwantšhw di theilwe godimo ga dikokwane tša go swana,

go dintlha tše pedi tše di fapantšhago baanegwathwadi ba. Ntlha ya pele ke ya gore balwantšhwa ga ba ye fase mola molwantšhi mafelelong a eya fase. Ya bobedi ke bošoro bja bona. Le ge bobedi ba dira ditiro tše go laetša bošoro, efela ditiro tše tše molwantšhi di feta tše tše balwantšhwa ka bošoro. Mafelelong balwantšhwa ka go ya kgolegong gomme ba boa ba sokologa ba tlogela ditiro tše tše go se loke, ba kgahla mmadi o a ba amogela o itswalanya nabo mola a sa itswalanye le molwantšhi yoo a sa fetogego. Tše di dintlha tše di fapantšhago baanegwathwadi bale ge bobedi ba emela lehlakore la go se loke.

- **Tlhalošo ya mongwadi**

\* **Molwantšhi (Sebata) ke motho wa maemo.**

Molwantšhi wa rena Sebata o na le maemo ka ge a na le ditšhelete tše dintši. O na le difatanaga, dihelikoptara le tšona dipolase. Dilo tše di mmea maemong ao e sego a motho wa mehleng.

**(i) Diphapantšhotshwanelo**

Lebopa o hlaloša leemo la molwantšhi le laetša go ba le maemo ga gagwe.

O re:

Ke gona moo re hweditšego monna wa phompha wa go ema ka dinao, molala wa gagwe o ka re ke kutu ya mohlare. Leina la gagwe re kwešišitše gore ke Sebata. Monna yo ka nnete e be e le sebata le ge o mo lebeletše ka mahlong. (Letl.64).

Mmele woo wa gagwe o laetša gabotse gore Sebata e be e le sekhorane gare ga dikhorane. Ge a tšwela pele go bontšha gore ruri monna yo o be a na le sa gagwe, mongwadi o re:

Ka tsela yona yeo ya George's Valley ke moo Sebata a bego a ikgethetše go dula gona. O be a šetše a rekile polase gomme a agile, ebile a sa aga. Le ke lefelo leo le hwetšwago fela lefaseng la ditoro. (Letl.72).

Tlhalošo ya legae leo la Sebata e laetša gore ditšhelete di be di tšhologa go monna yo. O be a phela legodingwaneng. Ge e be e se motho wa maemo, o be a ka se phele bonananeng ka tsela ye bjalo.

Go bontšha gore o be a na le maikemišetšo modirong woo wa gagwe, mongwadi o re:

Sebata ... o reka a rekiša dilo ka mehuta ya tšona se segolo e le go bona gore potla ya gagwe ga e ote. Ge e le bjale o itokišeditše go lefa tšhelete ye ntši ge a ka hwetša manaka a ditšhukudu, ga go kgathalege gore ba tliša a makae. (Letl.64).

Tsela yeo ya Sebata ya go iphediša ka go emaema gore tšhelete e phele e tsena ka go "šoma" moo ga gagwe, ga e kgahle mmadi, gomme ga a itswalanye le Sebata.

- **Polelo le ditiro tša molwantšhi (Sebata)**

**(i) Diphapantšhotshwanelo**

Go bontšha go ba mohumi ga Sebata go tšweletšwa ke polelo yeo ya gagwe ge a boledišana le boJoe ka manaka a ditšhukudu. O re go bona:

Ge le ka kgonane go a tliša ka lori ye nyenyane nka no bolela le lena ra kwana ka seripa sa diranta tše milione go fihla go yona milione ge le kgonane go tlatša lori. (Letl.65).

Polelo yeo e laetša maemo a Sebata ge go tliwa ka ditšeleteng. Ga go motho yo a ka dirago ditshepišo tša tšelete ye kaalo go batho ba go swana le boJoe bao a tsebago gore ba bjang, ba phela bjang, a se na yona le tshireletšo.

Go tiiša dipolelo tša gagwe le go bontšha maemo a gagwe, Sebata ge a bolela le boJoe gomme ba bontšha ba kwana ka morero woo wa bona, o fa baisana ba R70 000 e le tšelete ya phuthollamoraba e lego depositi ya mošomo woo. Ke mathomo ba kopana ebile ga go moo ba saenago go itlama go dira mošomo woo, eupša ba fiwa lerwa le lekaalo ke Sebata.

- **Seo baanegwa ba bangwe ba se bolelago ka yena : Sebata**

Mootledi wa lori yoo boJoe ba kopanego le yena go la Tzaneen ge a hlaloša Sebata, o mo hlaloša gore baisana ba rena ba tšege maikutlo. Tlhalošo ya gagwe e laetša gore Sebata ke motho wa maemo ka gore o re boJoe ba ka se ete ba swara poo goba go utswa difatanaga le ge e le gona go thuba mabenkele. Gomme se segolo ke gore Sebata yoo o tla ba lefa gore ba kgotsofale.

\* **Molwantšhi (Sebata) ga a na bofokodi**

- **Sebata o dira dilo ka go iketla le gona ka lenaneo**

Taba ye e bonagala ka fao Sebata a tšweletsago mediro ya bohwirihwiri ka gona ntle le go lemogwa. Go phuthela go se loke moo ga gagwe Sebata o šomiša badiredi ba go fapafapanwa ba go se tsebane. O šomiša Kid Coward le sehlopha sa gagwe. O šomiša mootledi wa lori yoo a sa šomego moo go yena eupša a šomelago batho ba bangwe. O šomiša gape le boJoe. Se ke taetšo ya gore Sebata o dira mošomo wa gagwe ka bokgwari mo e lego gore ka dinako tše dintši ditiragalo tšebo tša bohwirihwiri di ba kgole le yena gomme maemo a gagwe a ditšelete a bontšhe go se amege felo.

Ka thoko ye nngwe Sebata o hlalefile ka baka la gore o šomiša akhaonto ya tšheke moo e lego gore ga a khutiše go ba le tšhelete ga gagwe. Se o se dira ka mabaka a go fapania. A mangwe a mabaka ao ke a: O šomiša tšheke gore a kgone go jabetša bao a dirišanago le bona; o e šomiša gape ka leano la gore a se šike ka tšhelete ye ntši, mola a e šomiša gape ka gore o tla kcona go laetša babelaedi ba gagwe go re yena o reka dilo a rekiša gomme ga a na sephiri.

- **Sebata ga a phophoroge**

Ge Sebata a ekwa gore boJoe ba lokolotšwe kgolegong ga a tšhoge a tšhaba a tšhabela ka ntle ga mellwane goba a khuta moo a ka se tsogego a bonwe ke baisana ba. O ya fao a tsebago gore ka ge e le bomahlwabadibona, ba tla mo humana go se go ye kae. Seo o se dira e le gona go laetša gore yena ga a ikemišetša go radia mang kapa mang yoo a dirišanago le yena. Ka mantšu a mangwe ge go befile, mogopolo wa Sebata ga o theogele maotong a gagwe, eupša o šila o kgwahlišitše.

Ka go le lengwe lehlakore Sebata ga a re ka gore ke bonetswe, e re ke tloše bao ba mponetšego tšatsing. Go dira bjalo a ka tlatša diatla tša gagwe madi gomme a tla a itšhela madimabe. Seo a se dirago ke go šomiša yona mekgwa ya gagwe ya bohwirihwiri gore a be kgole le bošula. Ge go be go se bjalo a ka be a ile a bolaya boJoe. Bjale sebakeng sa gore a ba bolaye, o diriša mathaithai ao a gagwe gore a se rothelwe ke madi a kgofa. Ka go dira bjalo o tšwela pele o bonala e le wa go loka mola e le gore nnete ke gore ga se a loke.

- **Bohlokwa bja tirišo ya maina a baanegwa**

Le gona mo kanegelongkopanatseka ye go na le maina a mabedi, e lego la moanegwathwadi (Sebata) gammogo le la moanegwathuši (Kid Coward) ao a hlalošago dimelo tša bona.

### \* Sebata

Sebata ke phoofolo ya borofa ya go phela ka nama (carnivorous animal/roofdier), bjalo ka tau. Tau ke kgoši ya diphoofolo gomme e tšhabja ka baka la bošoro bja yona. Ke ka fao ge go ka re go iketlilwe gwa hlabja mokgoši wa sebatakgom, ka moka matswalo a a tširoga. Ee! ge motho a fiwa leina la Sebata, go ra gore mekgwa le ditiro tša gagwe ke tša go sepelelana le leina leo. Ke ditiro tša go se loke (go tšoša).

Mo go kanegelokopanatseka ye, Lebopa o kgethile leina leo ka go nepiša bošoro bja monna yo Sebata. Lebopa o re Sebata o be a ješa bao ba lomago maphodisa tsebe ka bohwirihwiri bja gagwe, bjelele pele ba ka tseba gore go direga eng. Se ke sešupo sa gore Sebata e be e le mmolai yoo a kgeilantšhago batho bjalo ka tau yeo e kwešitšwego bohloko ge a ka kgopišwa. Sebata e be e se mmolai wa batho fela, eupša le tšona diphoofolo tša lešoka bjalo ka ditšukudu. Bošoro bja gagwe bo bonwa ka fao a bolayago ditšukudu ka bontši ka gona. Go molaleng gore ge manaka a ditšukudu a šalela a tlala lori, gona go hwile ditšukudu tše makgolokgolo ka ge tšukudu e tee e na le lenaka le tee. Bošoro bjoo bja go bolaya batho le diphoofolo ka tsela tša go šiiša dinama tša mmele, bo sa tiišetšwa le ke taba ya go dula dithabeng, ka mašohlošohlong, le go rua diphedi tše bjalo ka dikwena. Ka gona, Lebopa leina leo la Sebata ge a le šomiša mo go kanegelokopanatseka ye, o le šomišitše ka go nepiša moko wa ditaba: **bošoro (go tšoša)**. Go dira bjalo e le go laetša gore monna yo o be a tšhabja ka lebaka la bošoro bja gagwe e sego ka lebaka la gore a humile. Aowa!

### \* Kid Coward

Leina leo le hlamilwe ka mantšu a Seisimane, e lego 'Kid' yeo e lego ngwana, le 'Coward' yeo e rago gore motho wa lefšega. Ka gona go ka thwe leina leo ge le hlalošwa ke go re "ngwana/moisana wa lefšega". Kid Coward ke lefšega. Bofšega bja gagwe ka boripana bo ka bontšhwa ka tsela ye: Ga a

kgone go lebanya bothata a le tee. Ge go le bothata o romela Ralefatla le batho ba gagwe. Kid Coward o rometše boRalefatla go amoga boJoe manaka a ditšukudu le lori ka kua lešokeng. O boetše o ba rometše go yo tšošetša boJoe kua Seshego morago ga go boa kgolegong. Mohla Joe le Ranti ba šwahlike ka "kgolegong" ya Sebata kua Acornhoek gomme ba swere ditšeke tša tšelete ya go feta milione wa diranta gotee le lori yeo o ka rego ya go rwala marotho, Kid Coward o boetše a ba kitimiša le go ba hlasela a na le Ralefatla. Mehlala yeo ka moka e bontšha gore moisana yo ke lefšega ka ge a phela ka go tšošetša le go palelwa ke go lebana le taba ya gagwe a nnoši goba monna ka monna. Gape, leina leo ke leina la botsotsi la go ikgakantšha gore a se tsebje gore gabotsebotse ke yena mang. Go bontšha gore ke tsotsi, bona ka moo a lekago go ikgakantšha ka gona ka go itira morekiši wa diaparo mola seo e le go tšhela bao ba sa tsebego ditsotsi phori mahlong. Ka gona ditiro tšeotša gagwe, bofšega le botsotsi, di bopa semelo seo sa gagwe seo se sepelelanago le moko wa ditaba: **go tšoša (bošoro)**. Gomme ge go nyakišišwa ka kelohloko go lemogwa gore mongwadi o gatelela tša go se loke ka leina leo, ka ge e le la botsotsi. Le gore le dirišitšwe ka go široga go bontšha gore Sebata o dirišana le lefšega leo mafelelong le tlilego go mo lokela mathateng. Ka gona le tiiša bofelo bja ditaba ka ge mafelelong Kid Coward le boSebata ba swarwa. Lona leina leo le gatelela gape le taba ya mmadi ya go se itswalanye le boKid Coward ka ge mmadi a itswalanya le dinatla, batho ba go loka, boJoe le Ranti.

Go ka akaretšwa ka gore balwantšwa le molwantšhi ba nyakile go swana ka gore bobedi ba lebane le lehlakore la go se loke. Phapano e no ba gona gore molwantšhi o fetiša balwantšwa ka go se loke (bošoro) moo. Go feta fao balwantšwa ba fetša ba lefile melato ya bona ka go swarwa ba ya kgolegong. Ge ba boile ba a sokologa. Seo se dira gore babadi ba ba amogele ba itswalanye le bona. Ge e le molwantšhi yena e no ba motho yo mošoro go tloga mathomong go fihla mafelelong le ge e le gore moo mathomong o bontšha o ka re o lokile. Bjale ka gore kua mafelelong go se loke ga gagwe

go a utologa, o ya fase gomme babadi ga ba mo amogelete. Go rumilwe ka go bontšha bohlokwa bja tirišo ya maina a baanegwa go hlaloša dimelo tša bona.

Bjale go yo lekolwa elemente ya bobedi e lego ditiragalo.

#### 6.5.1.2 **Ditiragalo tša kalotaba.**

Ge go lekolwa ditiragalo tša kalotaba ya kanegelokopanatseka yeo ya **Ntlo ya monna yo mongwe** go boletšwe ka mahlakore a mabedi a bophelo ao a swantšhwago ke ditiragalo tša thulaganyo. Go bile gwa bontšhwala le gore gantsi la go loka le lebane le ditiro tša molwantšhwala, mola la go se loke le lebane le ditiro tša molwantšhi. Lebakeng le, go yo lekolwa ditiragalo tšeotša kalotaba ya **Bomahlwabadibona**.

Go no swana le kanegelongkopanatseka yeo ya mathomo, le gona mo tiragalo ye bohlokwa mo go kalotaba ke thulano ka gobane ke moo maatlakgogedi a thomago gona. Efela go fapanla le moo kanegelongkopana ya mathomo, mo kanegelongkopana ye, thulano e gare ga lehlakore le tee. Thulano yeo e gare ga go se loke le go se loke. Go se loke ga mathomo go lebane le boJoe, mola go se loke ga bobedi go lebane le Sebata. Go se loke ga boJoe ke ga fasana ge go bapetšwa le ga Sebata. Ke ga fasana ka gore go tloga mo mathomong Joe o laetša gore ba ile ba dira tša go se loke ka go utswa, go swara poo, bjalogjalo; eupša bjale ba lahlile. Ge ba seno tsebana le Sebata ba tšwela pele ka go dira dilo tša go se loke e lego go bolaya ditšhukudu ba tšeamanaka a tšona gore ba ye go a rekišetša Sebata. Ba a swarwa, ba ya kgolegong. Ka go ba kgolegong moo ba lefa molato wa bona. Gomme ge ba etšwa fao ba a sokologa ba lahla dilo tšela tše mpe ka moka. Ka go dira bjalo ba kgahla mmadi, o itswalanya le bona. Ka go le lengwe go se loke ga Sebata go ka godimo ka lebaka la gore o dira dilo tša bohwirihwiri tša go tšoša: O šomiša boJoe go bolaya ditšhukudu ba tšeamanaka a tšona; o šomiša gape Kid Coward go amoga boJoe manaka ao le go ba gobatša. O tšošetša boJoe ka go ka ba bolaya goba go ka ba lahlela ka letamong la dikwena tše bogale.

Mafelelong go bonwa ka baka la bjona bohwirihwiri le bošoro bjoo bja gagwe a thibela tšeke ya diketekete tša diranta yeo a bego a e file boJoe. Ge mo mafelelong a swarwa, mmadi ga a mo kwele bohloko ka gore o bona seo e le seo se mo swanetšego.

Ka gona, tiragalo ya go amogwa manaka a ditšhukudu ga boJoe ke Sebata ka go šomiša Kid Coward, ke thulano ye e tšošago. Thulano yeo e lebane thwii! le moko wa ditaba e lego **bošoro le go tšoša**: Bošoro le bohwirihwiri bja Sebata. Gomme go fihlelela seo mongwadi o dirišitše dithekniki tše di latelago: go diegiša nako le poledišano ge e le thekniki ya phetogotebelelo go tliša maatlakgogedi.

#### 6.5.1.3 Tlhalošo le tirišo ya dithekniki tša kalotaba.

##### \* Go diegiša nako

Lekganyane (1977:93) o bolela gore go diegiša nako go lemogwa ge go bapetšwa nako ya diteng le ya thulaganyo. O tšwela pele gore mongwadi gantši o diegiša nako go tiiša maatlakgogedi le go gatelela taba ye bohlokwa. Gomme ge e le Mojalefa (1993:103) yena o hlaloša gore go diegiša nako ke ge mmadi a itemogela gore mongwadi o hlaloša (di)tiragalo goba (di)taba ka tlhokomelo ye e se nago tekanyetšo. Mohlala wo mokaone wa thekniki ye ya go diegiša nako mo kanegelongkopanatseka ye ke ditaba tše tša bophelo bjo bo fetilego bja boJoe le Ranti. Dibata tše Joe a di laodišago moo mathomong a kanegelokopana yeo ga re a di letela gomme di bonala e le fela tša go diegiša nako ka ge di sa batamele go thuša go fihlelela thulano yeo ya boJoe le Sebata. Mohola wa ditaba tše ke fela go tliša maatlakgogedi a go dira gore mmadi a kganyoge go bala go tšwela pele go kwa gore a na bašemane bao ba bannyane, bao ba ipitsago gore ke bona ‘ditau digohlodi tša lewa le bomahlwabadibona’, gabotsebotse ba ile go feletša kae ka gore ke moo ba re ba tlogetše ditiro tše bona tša go se loke. Ditaba tše di hlalošwa ka

botlalo, ka tsela yeo Lebopa o di diriša fela go diegiša nako e le gona go godiša maatlakgogedi a kanegelokopana yeo.

\* **Poledišano**

Groenewald (1991:49) ge a hlaloša kgopolole yeo o re:

Ka lehlakore(ng) le lengwe poledišano ke tebelelo ("viewpoint") ye e itšego ye bohlokwa, ka gobane e emela mmakgonthe, nnete, ke polelo ye e lego therešo/nnete. Ga se polelo ya mongwadi goba molaodiši ye a e šomišago ge a laodiša ditaba tše di lebanego le therešo/nnete. Poledišano ke therešo ye e sokologilego.

Thobakgale (1996:95) ge a tlaleletša tlhalošo yeo ya Groenewald o laetša gore ka poledišano mongwadi o fetola tebelelo ya gagwe. Ke go re, ditaba tšela a bego a di laodišetša mmadi bjale di anegwa ke moanegwa. O tšwela pele gona letlakaleng leo go bontšha gore polelo ya moanegwa e na le nnete go feta ya mongwadi ka gore yena o be a le gona ge go direga ditaba tše; di be di mo ama. Gomme ka go realo go ka thwe go na le phapano gare ga tebelelo ya mongwadi le moanegi, ka gore ge moanegi a hlaloša, o bolela ditaba tša kgonthe. Ka mantšu a mangwe o bolela ka mo ditaba di lego goba di bilego ka gona.

Ditlhalošo tša borateori ba di šupa taba ye kgolo ye bohlokwa mabapi le poledišano. Taba yeo, ke gore, poledišano ge e tšwelela mo sengwalong, ke karolo ya bonneta. Ke gore ge go tšewa poledišano yeo e tšwelelago mo go kanegelokopanatseka ye, polelo yeo ga se ya molaodiši. Aowa! Ke moalodiši a tsopola nnete. Molaodiši o tsopola nnete yeo ka go re:

"E le gore ona a hwetšwa kae ona manaka ao?" Ranti mogwera wa ka a botšiša a beakanya kepisana ya gagwe yeo a

sa bago a e tšola le ge re be re le ka ntlong.

"Taba ke yona yeo bana ba ka," gwa bolela Sebata a ingwaya seledu sa gagwe sa go nona, "ke ka fao mahlatse e lego a bao ba a hwetšago manaka ao a ditšukudu. Ge le ka a hwetša la ba la kgona go fihla moo re tla kwanago gore a fihle gona le tla ba le tšelete yeo le sa kago la lora go ka ba le yona goba go e bona e sa le le belegwa. (Letl.65).

Poledišano ye ya boJoe le Sebata ke phetogotebelelo ka gore taba yeo ba e bolelago ke nnete. Polelo ye e tšwa melomong ya bona e sego molomong wa molaodiši. Gomme rena babadi re bona nnete yeo ka mahlo a rena. Seo se nape se dire gore poledišano yeo e be le maatla ka gore ga e re foraforetše, eupša e tiiša le go nepiša bohlokwa bja kgwebo yeo ya manaka a ditšukudu ba bolelago ka ona. Poledišano yeo e godiša letšhogo leo le lebanego le thulano ka gore re tseba gore batho bao ka moka ke ba bašoro. Bošoro bjoo bo lemogwa ka : (a) Sebata o nyaka manaka ka pela mola a tseba gabotse gore ga go bonolo go a humana; (b) o ba lemoša di tloga fase gore ba se leke mahlajana ba loma maphodisa tsebe ka morero woo gobane ge ba ka dira bjalo ba tla lewa ke phiri pele ba ka lemoga gore go direga eng. Polelo yeo e a tšoša ka gobane e bontšha bošoro. Gomme go bea boJoe magahlanong a ditsela, ge ba tloga fao ga gagwe Themba o ba fa R70 000. Se se dira gore ba tloge fao ba le bothateng bja gore ba gapeletšega go phetha mošomo woo go rata le go se rate. O ba fejile lefateng ka gore o fetotše tebelelo ya gagwe. Ka gona mongwadi o dirišitše (thekniki yeo ya) poledišano go gatelela bošoro bja Sebata. Gomme bjona o bo tšweletša ka go diegiša nako ka poledišano yeo. Tabakgolo e le go godiša maatlakgogedi. Maatlakgogedi ao ke a go tšoša moo go lebanego le thulano. Thulano yeo e lebane le sephiri. Ge sephiri seo se utologa, mmadi o a homotšega ka gore o itswalanya le balwantšwa, mola a thabela go bona tok a phethagala ka go swarwa ga Sebata.

Ge go rungwa go ka thwe maatlakgogedi a ditiragalo tša kalotaba a thoma go thulano ya gare ga go se loke (boJoe) le go se loke (Sebata). Thulano yeo e lebane le go amogwa manaka a ditšukudu ga boJoe. Yona thulano yeo e lebane le moko wa ditaba: **go tšoša le go homotša**. Go fihlelela seo mongwadi o dirišitše thekniki ya go diegiša nako le ya poledišano ge e le thekniki ya phetogotebelelo go tliša maatlakgogedi. Thulano yeo e lego gona, e lego yeo e lebanego le sephiri, e rarollwa ka go utolla sephiri. Kutollo yeo ya sephiri yeo e dirago gore molwantšhi (Sebata), yena yo a lebanego le go tšoša a swarwe, le gore balwantšwa ba sokologe, e homotša mmadi ka ge a itswalanya le balwantšwa.

Bjale go tla hlokamelwa elemente ya tikologo.

#### 6.5.1.4 **Tikologo : Bomahlwababidona.**

##### \* **Nako**

Nako e ile go arolwa ka dikarolo tše tharo tše: ya tshwanelo, ya atmosfere le ya seka.

##### (a) **Nako ya tshwanelo**

Nako ya tshwanelo mo kanegelongkopanatseka ye Lebopa o e tšweletša ka go hlagiša ditiro tše di hlalošago gore nako ye ke **ya sebjalebjale**. Kgale batho ba be ba phela ka go tsoma diphoofolo nepo e le go bolaya gore ba hwetše nama ya go iphediša. Eupša nako ye re bego re le go yona le mongwadi, nepo ya go tsoma diphoofolo tša naga ga se yeo. Nepo ya gona ke go tsomana le tšona go tlo rekiša ditho tša tšona. Go tiiša seo mongwadi o re:

Sebata o re hlaloseditše gore o reka a rekiša dilo ka mehuta ya tšona ... Ge e le bjale o itokišeditše go lefa tšelete ye ntši ge

a ka hwetša manaka a ditshukudu, ga go kgathalege gore ba tliša a makae. (Letl.64).

Ditiragalo tše o ke tša sebjalebjale moo go tsebegago gore kgwebo e tomotše mahlo. Ga go kgathalege gore motho o reka eng a rekiša. Kgang ke ge tšhelete e tsena a kgoro go iphediša. Ka fao ditiragalo tše o tša go tsoma diphoofolo tše bjalo ka ditshukudu le go di bolaya gomme gwa tšewa manaka a tšona a rekišwa gwa hwetšwa tšhelete, ke ditaba tše o di tiišago gore nako yeo ke ya sebjalebjale.

### **(b) Nako ya atmosfere**

Mongwadi ge a hlaloša nako ye o re:

**Bošego** bo fihlile, go thoma go lla maribiši le baopedi ba bangwe ba bošego (letl.73).

Nako yeo ya bošego ka ntle ga gore ke ya maribiši le dibatana tše dingwe tša bošego, e a boifiša. Mongwadi o kgethile nako yeo go tliša moyo wa go boifiša le go tšoša. Tikologo yeo ya Paradiseville e ka gare ga dithaba le dithokgwa. Ge bošego bo goroga leswiswi le aparela mo gohle lefelo leo le fetoga nkokoi. Pele ga ge motho a ka tšošwa ke mello ya diphoofolo ka mehuta ya tšona, leswiswi le le bago moo ke lona le oketšago go boifiša le go tšoša. Ge mampša a bogale le bahlapetši ba kgorogela le go dikanetsa boJoe, moyo go foka wa letšhogo fela. Go gopola gore ke leswiswing, dithabeng le gona ka gare ga dithokgwa le mampša a bogale, go gatsetša madi a mmadi. Ka gona bošego bjoo bo bjala letšhogo leo e lego gore le sepelelana le moko wa ditaba: bošoro. Sebata o dula ka gare ga dithaba, dithokgwa le dimpša tše bogale, gomme ke bošego. Seo se tliša moyo wo mongwe wa go boifiša go mmadi.

### (c) Nako ya seka/seswantšho

Nako yeo ya seka/seswantšho ga e gona mo go kanegelokopanatseka ye ka ge e sa tšweletšwe gabotse.

#### \* Felo

### (a) Mafelo a tshwanelo

Mongwadi o dirišitše mafelo a magaeng a sebjalebjale, ditoropong le dithabeng. Ka mantšu a mangwe go ka thwe mafelo ao a tshwanelo a hlakahlakane. Nepo ya mongwadi ke go gatelela bošoro bja boSebata. Baanegwa ka moka ga bona ba feta ditoropong ge ba eya magaeng; mola ba nyakana/tsomana le mahumo ao a bona ka gare ga dithokgwa le ka gare ga dithaba.

### (b) Mafelo a atmosfere

Go yo tsopolwa mehlala go bontšha mafelo ao.

\* **Ka "kgolegong" ya Sebata.** Ge Sebata a fihlile le boJoe kua go la Acorhoek o ba beile ka gare ga ntlo yeo ba ilego ba lemoga gore o ka re e šomišwa go golegela batho. Yona e be e se na mafastere. Ba be ba no kwa medumo ya ka ntle le batho bao ba bego ba fela ba feta fao kgauswi ba bolela Sepulana. Go re ka ntle go be go na le eng, ba be ba sa tsebe. Ba bone fela ka seedinyana gona fao mojako gore bo sele; le bona batho bao ba bego ba putlaputla ka ntle. Ge e eba mantšiboa motho tsoko a tla a swametša onfolopo ka fase ga lebati a re ge e le gore ba sa phela ba ka no bula lengwalo leo. Ka go le lengwe mmadi a gopole gore ba sa le ba eba ka fao diiri tša go feta 20 ntle le dijo goba meetse. Seedi ka moo e be e le sa mohlagase woo o bego o thumašitšwe. Lengwalo leo le be le ba fa taelo ya gore ba loge leano

la go tšwa ka fao gore ba tšhabe, go sego bjalo ba tlie go hwela ka fao ka ge ntlo yeo e tlie go lala e wetšwe ke kotsi. Atmosfere ye ke ya go tšhoša. Yona e lebane thwii le bošoro bja Sebata le go nyalelana le moko wa ditaba: bošoro le go tšhoša.

\* **Paradiseville:** Legae le la Sebata, le be le le nthoraneng ya thaba. Tsela ya go ya gona e itateditše godimo ga thaba mo o ka gopolago gore ke tšhika ye e lego mmeleng wa kgomo. Ke godimodimo mo e lego gore motho ge a le fao o bona dilo ka moka tša kua fase, ke re le tšona dikoloi tše di tlago di sa le kgole. Ka ntle ga go ba godimo ga thaba, legae leo le dikaneditšwe ke sethokgwa sa mašohlošohlo ka gohle. Ka tebelelo ya mahlo lefelo leo le a tšhoša. Mongwadi o dirišitše leina leo go godiša maatlakgogedi ka ge go tsebega gore parateising ke moo go phelwago ka go ipshina le go iketla. Mmadi o nyaka go kwa tša lefelong leo ka ge go bontšha Sebata a dutše manonganongong le mononong. Mathomong legae leo le tšweletša moywa go tšhoša eupša ge mmadi a batamela kgauswi le rotoša moywa go dumisa ka ge go bontšha o ka re go iketlilwe ka ge go bonwa mapatlelo a kolofo, thenise le dipapadi tše dingwe.

### (c) Mafelo a seka/seswantšho

Mafelo ao a emelwa ke Paradiseville. Leina leo ka ntle ga gore Lebopa o le dirišitše ka nepo ya go godiša maatlakgogedi, le dirišitšwe gape ka tsela ya kgegeo. Parateising ke moo go phelwago ka go iphsina le go iketla. Efela ye ‘parateisi’ ga se yona yeo mmadi a e tsebago. Ga se yona ya nneta. Ye ke ‘parateisi’ yeo badudi ba gona ba bolotšwago ka lebolela la nose ya semana. Ba ja nta ba šeba ka legai. Batho bao ba ‘heleng’ ya mono lefaseng; ka gore yoo a lekago mathaithai a go tšhaba o kgakgauthwa ke dimpša tše bogale tše di tletšego lefelong leo. Goba go sego bjalo, o rwalwa ka helikoptara gomme ya re e le godimo o kgoromeletšwa ka ntle moo a yago go

wela ka letamong la dikwena tše bogale, gomme a feleletša a le ‘parateising’ ka mpeng ya kwena. Paradiseville ye ke seka seo se emelago go se loke. Ditiro tše di dirwago moo ke tša go se loke, ka batho ba go se loke. Ka gona mafelo a atmosfere a fetoga a seka ka baka la ditiragalo tše di diregago fao e lego tša go se loke.

Go ahlaahlilwe nako ge e arotšwe ka dikarolo tše tharo e lego nako ya tshwanelo, ya atmosfere le ya seka/seswantšho. Kanegelokopanatseka ye e laeditše ge e se na nako yeo ya seka. Go lekotšwe gape le felo ge e le mafelo a tshwanelo, a atmosfere le a seka. Felo go ka fetoga go ya ka ditiragalo tše di diregago fao. Lebakeng le go tla re, re hlokomele kokwane ya tšwetšopele.

## 6.5.2 Tšwetšopele

Ge go sekasekwa tšwetšopele ya **Bomahlwabadibona** go yo latelwa lona lenaneo leo le dirišitšwego ge go sekasekwa **Ntlo ya monna yo mongwe**, e lego

- Kakaretšo ya diteng tša tšwetšopele
- Tlhalošo ya dithekники
- Tirišo ya dithekники.

### 6.5.2.1 Kakaretšo ya diteng tša tšwetšopele

BoJoe ba a swarwa ba dula kgolegong tekano ya ngwaga. Matšatši a mararo ge ba seno lokollwa ba etelwa ke baisa tsoko ba bane kua Zone 4 Seshego. Baisa bao ba ile ba ba laela go lebala ka manaka a ditšukudu le go hlwa ba nyakišiša gore na a feletše kae. Ka letšatši le le latelago Joe le Ranti ba hlwele ba itokišetša go yo bonana le Sebata ka ditiragalo tše. Mantšiboa ba rwalagana ba leba Themba. Ba fihlile fao ba hloka Sebata. Ka le le latelago ba ile ba sebotšwa gore ba mo nyakele gaSeleka. Ba ile ba leba fao; eupša ba

šupša Beauty le Shongwane gomme mafelelong ba fetša ba le George's Valley moo Sebata a bego a rekile polasa gona. Yona e be e bitšwa **Paradiseville**. Lefelo leo le be le godimo ga thaba ka gare ga dithokgwa tša go tšoša ebile le sa tsenege. Ba letile leswiswi la swara gomme ba leka go šwahlela ka fao ga Sebata. Bahlapetši le dimpša tše bogale di ile tša ba swara ba se ba ye kae. Bona ba ile ba išwa go Sebata yoo a ilego a laela gore ba fiwe dijo morago ga poledišano ye kopana ye boima. Go tloga moo ba laelwa go namela le Sebata helikoptara le ge e be e le bošego bjalo. Ba fofile bjalo a eta a ba botša dilo tše ntši le gore ge a rata a ka ba lahlela ka lefelong la gagwe moo a ruilego dikwena tše bogale. Helikoptara e ile ya kotama Acornhoek moo ba ilego ba hlahlelwa ka lefelong leo le bego le bontšha Sebata a le šomiša bjalo ka 'kgolego'. Morago o ile a ba romela onfolopo yeo ka gare go bego go na le ditšheke tše pedi. Ya mathomo e be e le ya diranta tše milione mola ya bobedi e be e le ya dikete tše mmalwa fela e dirilwe seo go thwego ke **post-dated cheque**. Helikoptara e ile ya sepela. Ba robetše ka fao ba be ba hlwa ka tlala ye ntsho. Ge e eba mantšiboa motho a tla a swametša lengwalo leo go lona ba bego ba laelwa gore ba loge leano la go tšwa ka fao. Ge ba ka palelwa, gona ba ile go hwela ka fao bjona bošego bjoo. Ka mahlatse ba ile ba kgona go tšwa ka fao ba be ba tšea lori yeo e bego e beilwe ka fao ntle gomme ba ja fase. Tseleng ba ile ba thibja ke sefatanaga tsoko ka pele. Ka sefatanageng go fologile Kid Coward le Ralefatla yola a go ka a ba etela kua Seshego. Ntwa e ile ya tsoga gomme ka mahlatse boJoe ba ile ba fenza ntwa yeo, ba be ba kgona go tšea sefatanaga sa baisa bao ba tšhaba ka sona ba leba gae.

#### 6.5.2.2 Tlhalošo ya dithekники

Lebopa o dirišitše dithekники tše mmalwa ge a rulaganya tšwetšopele ya kanegelokopanatseka ye. Gare ga tšona go yo nepišwa tše: Leboo, kgegeo le nepišo. Go yo hlalošwa fela tše di sego tša hlalošwa mo mathomong a karolo ye.

\* **Leboo**

Leboo ke ge go boeletšwa ditiragalo nako le nako. Serudu (1992:30) o hlaloša gore leboo ke lereo le le šupago gore sereto goba kanegelo e theilwe godimo ga morero o tee wo o boeletšwago nako le nako ke mongwadi wa sereto goba kanegelo. Groenewald (1993:23) o hlaloša gore leboo ke thulaganyo ya ditiragalo tše di swanago ka go di latelantšha. Ge a tšwela pele gona letlakaleng leo o re gantši le boeletšwa gararo. La mathomo le la bobedi ke go gatelela kwano gare ga ditiragalo. La boraro ke sehloa: kwano e sa le gona, fela tiragalo yeo e fapanago kudu le ditiragalo tše pedi tša mathomo. Phapano yeo e makatša mmadi, fela e na le maatla a go kgodiša le a go tiišetša ("motivate").

Seo tlhalošo yeo ya Groenewald e se šupago ke gore leboo le tiišetša tharollo ya tharano; le godiša maatlakgogedi, ebole le godiša bohlokwa bja ditiragalo tše di tlogo latela leboo leo la boraro.

\* **Kgegeo**

Serudu (1992:28) o re kgegeo ke mokgwa wa go sotla motho yo mongwe ka go diriša kganetšo ya seo o ratago go se tšweletša. O tšwela pele gore mo dingwalong mongwadi a ka diriša mantšu ao tlhalošo ya ona e fapanago le tlhalošo ye a ratago gore mmadi a e bone. Ge a tlaleletša le go rumu kgopolu yeo Gerritsma (1995:51) o re kgegeo ke:

Goedmoedige spot. We onderscheiden:

1. Verbale ironie: het omgekeerde zeggen van wat bedoeld wordt;
2. Situationele of non-verbale ironie;
3. Romantische ironie of zelf-ironie.

Seo Gerritsma a se šupago ke fela gore ge mongwadi a šomiša kgegeo, go na le seo a ratago gore mmadi a se bone. Ke ka fao a rego go na le mehuta yeo

ye meraro ya kgegeo.

Bjale go yo lekolwa ka fao Lebopa a dirišago dithekniki tšeо.

### 6.5.2.3 Tirišo ya dithekniki tša tšwetšopele

Go yo hlokomelwa ka moo dithekniki di lebanego le baanegwa, ditiragalo, nako le felo. Dithekniki tšeо di tlo laetšwa ka moo di šomišitšwego go tšweletša moko wa ditaba; go tšoša le go homotša, ka gona. Ka dithekniki tšeо mongwadi o godiša thulano gare ga bolwantšhi le bolwantšhwa. Kalotaba ya kanegelokopanatseka ye e felelala ge boJoe ba swarwa ba eya kgolegong ba bile ba lokollwa ka morago ga tekano ya ngwaga.

#### \* Leboo

Ge go hlalošwa kgopolو ye go boletšwe gore leboo ke thulaganyo ya ditiragalo tše di swanago ka go di latelantšha. Le ka boeletšwa **gararo**. Leboo **1** le **2** ke go gatelela kwano gare ga ditiragalo. Leboo **3** le ge le kwana le maboo ao a mabedi a mathomo, lona le fapano nao ka gobane le lebane le sehloa. Mohlala go tšwa kanegelongkopanatseka ye šo:

**Leboo 1:** BoJoe ba rile ba sa iketlide ka ntlong ya malome'agwe kua Seshego Zone 4 ba etelwa ke baisa tsoko.

"**Shut up!**" O mang wena o rego tlwee tlwee?" gwa bolela yo mongwe wa bona batho bao ... "Ge o sa tswalele molomo wo ke tla go tswalela wona mošaa," a bolela a betha Ranti ka letswele. (Letl.70).

**Leboo 2:** BoJoe ba swarwa ka Paradiseville gomme ba fetišetšwa Acornhoek. Mafelong ao ka bobedi ba tšošetšwa ka go bethwa le polao.

"Dula fase, ge o ka leka mathaithai o hwela gona fa." O realo Sebata o ka re ga go a direga selo. (Letl.73).

le

Molaetša o be o re botša gore ... bošegong bjoo ge eba re sa le ka fa ntłwaneng yeo gona re paletšwe gobane bošegong bjoo go tla ba le kotsi. (Letl 75).

**Leboo 3:** BoJoe ba lwa le Kid Coward le Ralefatla.

Kwano ke go re: Leboo **1** le **2** a gatelela gore boJoe ba be ba tšhošetšwa ka go bethwa le ka lehu. Leboo **3** le fapano le maboo ao ka gore lona ke sehloa sa maboo ao. BoJoe ga ba sa tšhošetšwa eupša ba lebane le lehu ka mahlong ka gore atmosfere yeo mongwadi a e tšweletšago fao ya bošego, mo ba šupilwego ka dithunya, e tšhoša go feta ditiragalang tšeо tše pedi tša mathomo. Ntwa ye e tsogilego fao e a tšhoša.

Gomme go tiiša go tšhoša fao Joe o re:

Ke kwele monna wa go beola hlogo a tsetla ka kwešiša gore Ranti o šogana le yena. Ke ile ka tšhoga ge ke ekwa sethunya se lla... Ge ke potela ka kua thoko ke hweditše Ralefatla a sa šupile Ranti ka sethunya, Ranti a rapaletše. Mabone a lori ka gore a be a tuka a ntaeditše gore moisa yoo Ranti o tšwa madi molomong. (Letl.76).

Ka fao, phapano ya leboo **3** le maboo **1** le **2** e tšhoša mmadi, efela e na le maatlakgogedi. E a kgodiša le go tiišetša maboo a mabedi ao. Seo se tiišetšwago ke leboo leo ke gore boJoe ba be ba tšhošetšwa, bjale ga ba sa tšhošetšwa, eupša ba lebane le ntwa le lehu. Ke ka fao go thwego leboo **3** le lebane le sehloa.

Thekniki ye e bohlokwa ka gore ka yona Lebopa o nontšha ditiragalo. Ka yona o nyaka go gatelela go tšoša (bošoro bja Sebata) ka ge kanegelokopana ye e le ya **botseka** gomme e lebane le **go tšoša le go homotša**. Ditiragalo tšeо go thoma ka ya mathomo di a tšoša gomme di fihla sehloeng ge bjalo go lwewa ebile go ntšhitšwe dithunya. Mmadi o re mola a beilwe gona fao malekelekeng pelo ya gagwe e rotha madi. O a homotšega ge a bona boJoe ba fanya dikgoroto tšeо ba bile ba di tšeela le sona sefatanaga.

\* **Kgegeo**

Kgegeo yeo e lebanego le tirišo ya mantšu ke ge mongwadi a fetola seo se bolelwago ke mantšu ao. Lebopa le yena o gatelela kgegeo ka ditaba tše mmalwa. Gare ga tšona ke: tirišo ya maina, poledišano le atmosfere. Tirišo ya leina le, **Paradiseville** le ge e šetše e boletšwe ge go sekasekwa kalotaba, e bohlokwa ka gore ka go diriša leina leo mongwadi o gegea babadi ka go tseba gore lefelo leo ga se yona parateisi ya nnete yeo e bolelwago ke Bibele, eupša ke heleng moo e lego dillo le ditsikitlano tša meno. Ke kgegeo yeo e godišago kotsi ye e lebanego le lefelo leo.

Ka poledišano ye e bago gona gare ga boJoe le Sebata gona fao Paradiseville, mongwadi o sa godiša letšhogo la mmadi. Sebata o re go boJoe:

"Ba lekile ba bantši ba paletšwe." O ile a homola o ka re o lebeledišiša taba ye gabotse ... (Letl.74).

"Aowa hle Sebata, bjale molato wa rená ke eng ge o re tliša fa?" (Letl.74).

"Ke nyaka go le ntšha mereba ka gore le be le leka go ntšhošetša ka dipolelo." (Letl.74).

Gomme go godiša letšhogo la mmadi le le lebanego le leboo 3 mongwadi o diriša **bošego** bjalo ka nako ya atmosfere. Ditaba tše di diragalago mo Paradiseville bošego di tšoša go feta ka fao mmadi a ka gopolago ka gona. Gomme boJoe tše ba di bone ka a bona mahlo. Ka fao mmadi o ba kwela bohloko. Bošego bjo bo bohlokwa. Bo dira gore Paradiseville e nape e tšoše le go fetiša. Ka go dira bjalo mongwadi o goketša mmadi gore a bone a nyaka go bala go iša pele le pele.

\* **Nepišo**

Lebopa o fetola nepišo gomme seo se dira gore a kgone go tšwetša pele go tšoša (bošoro bja Sebata). O dira gore baanegwathuši : Kid Coward le Ralefatla, ba nepiše ditiro tša moangegwathwadi (Sebata). Ka ditiro tša baisana bao boKid Coward tše di lebanego le leboo, Sebata o a nepišwa. Ba bontšha ditiro tša bošoro. BoKid Coward ba bontšha bošoro. Ka fao bošoro bja Sebata ga bo tšwelele ka yena mong eupša ka bathuši bao ba gagwe boKid Coward. Ke ka lebaka leo go bolelwago ka **phetogonepišo**, ke gore, ditiro tše di tšwelela ka Kid Coward le Ralefatla, bao e lego babolai ba ka mehla, e sego yena Sebata. Ralefatla o re:

"Kganthe ke le boditše eng bašaa? Lehono le tla tseba Mmopi wa lena pele masa a esa. Ke tshepa gore le tla fihla legodimong e sa le ka matlagosa." (Letl.76).

Ka go hlaloša ditiro tša Sebata ka go široga, Lebopa o gateleta bošoro bja Sebata. Poledišano ye e lego gona gare ga boJoe le boKid Coward ke ya go bontšha bošoro bja Sebata. Ge boJoe ba etšwa ka ntlwaneng yeo Sebata a bego a e diriša bjalo ka kgolego, mmadi o a homotšega; eupša ge ba thoma ba kopana le ntwa le dithunya, mmadi o bona gore ba lebane le lehu gomme letšhogo le golela godimo.

Dikokwane tšela tša mafelelo, e lego sehloa le tlemollohuto, di a latela.

### 6.5.3

### Sehloa le tlemollahuto

Sehloa le tlemollohuto ya kanegelokopanatseka ye di swaragane. Go no swana le kanegelokopanatseka yeo ya **Ntlo ya monna yo mongwe**, le gona mo go sa fela go tšwelela thekniki yeo ya **boiphoro** ge go lebelelwa sehloa. Ge ntwa gare ga boJoe le boKid Coward e felela, o ka re mmadi o fihlile sehloeng. Nnete ga go bjalo ka gore bao ba fentšwego, ke go re, boKid Coward, ga se bona moanegwathwadi (molwantšhi - Sebata), ke bona baanegwathuši. Molwantšhi ke Sebata. Ke yena mahlo a mmadi a mo tseparetšego. Mmadi o nyaka go bona gore na o feletša kae? Ka gona, se se laetša gore ka morago ga ntwa yeo go sa na le maatlakgogedi. Le ge boJoe ba tšere tšeke ya diranta tše milione ba e išitše pankeng gomme ba abetše ba sekhwama sa **Save the Black Rhino Campaign** tšelete yeo, gomme ba rile ge ba iša tšeke yeo ya diranta tše dikete tše mmalwa ba hwetša akhaonto e tswaletšwe, seo ga se fediše maatlakgogedi. Mmadi o sa nyaka go bona gore a na Sebata o yo feletša kae ka gore lenaneotlhophangwalwa (moakanyetšo) le rile: o ya fase mafelelong gomme ebile mmadi ga a itswalanye le yena. Ge mmadi a itemogela gore maphodisa a utolotše sehlopha sa banna ba go gweba ka manaka a ditšukudu, le gore Kid Coward o swerwe ka lori e tletše manaka a ditšukudu, gomme go kwala gore maphodisa a mohlaleng wa Sebata ka lebaka la go gweba ka ona manaka ao a ditšukudu, mmadi o a thakgala. Sebata o ile fase ka baka la bofokodi (bošoro) bja gagwe. Ge a swarwa mmadi ga a mo kwele boholoko ka gore o swanetše go lefela melato ya bosenyi bjoo bja gagwe. Ka go le lengwe ge mmadi a lemoga gore boJoe ba sokologile ebile ba tsena kereke, o itswalanya le bona. Bona le ge ba ile ba dira tša go se loke kua morago, ba ile ba lefela melato yeo ya bona ka go ya kgolegong. Ke ka fao re ba amogelago ka gore ba lefile melato ya bona, gomme le go se loke ga bona go sa fela go fetwa ke fao ga Sebata.

## 6.6

### Kakaretšo

Ge go tsinkelwa thulaganyo ya **Bomahlwababibona** go thomilwe ka go lekola thaetlele yeo. Go gateletšwe gore e šupa mediro ya boJoe le Sebata, gomme e lebane le **go tšoša le go homotša**. Go boetšwe gwa lekolwa le moko wa ditaba wa kanegelokopanatseka yeo, e lego: **bošoro: go tšoša le go homotša**. Go lekotšwe le lenaneotlhophangwalwa. Ka lona go sekasekilwe dimelo tša balwantšwa (Joe le Ranti) le molwantšhi (Sebata) ka go latela tshepedišo ye e itšego, e lego ya: tlhalošo ya mongwadi, polelo le ditiro tša moanegwa, tšeо baanegwa ba bangwe ba di bolelago ka moanegwa yoo le bohlokwa bja leina la moanegwa moo go lebanego. Morago ga tšeо go gateletšwe ditiragalo tša kalotaba. Go gateletšwe gore thulano mo go kalotaba e gare ga lehlakore le tee la bophelo, e lego: **go se loke**. Gomme go tliša maatlakgogedi a ditiragalo tšeо mongwadi o dirišitše dithekniki tše: go diegiša nako le poledišano ge e le thekniki ya phetogotebelelo. Go gateleletšwe gape le tikologo (nako le felo). Tikologo e laeditšwe ge e arotšwe ka ya tshwanelo, ya atmosfere le ya seka/seswantšho. Mo go tšwetšopele go gateletšwe kakaretšo ya diteng tša tšwetšopele, tlhalošo le tirišo ya dithekniki tše: leboo, kgegeo le nepišo. Go rumilwe ka go gatelela sehloa le tlemollahuto. Go gateletšwe kudu taba ya **sehloa sa boiphoro** seo se hwetšwago mo go kanegelokopanatseka ye, le gore bobedi sehloa le tlemollahuto di swaragane. Go swaragana moo ke gona go godišago maatlakgogedi go fihla mo mafelelong a kanegelokopanatseka ye.

## KGAOLO YA BOŠUPA

### 7. PAPETŠO YA THULAGANYO

#### 7.1 Matseno

Kgaolong ye go yo bapetšwa thulaganyo ya dikanegelokopanatseka tše pedi tšeо, **Ntlo ya monna yo mongwe le Bomahlwabadibona**. Papetšo yeo e yo thewa godimo ga thulaganyo. Go yo hlokomelewa dintlha tše di fapanago, e sego tše di swanago. Thulaganyo yeo ge e bapetšwa go yo hlomelwa:

1. Moko wa ditaba.
2. Thaetlele.
3. Lenaneotlhophangwalwa (moakanyetšo).
4. Dielemente tša kalotaba.
5. Tšwetšopele.
6. Sehloa le tlemollahuto.
7. Bohlokwa bja papetšo yeo.

#### 7.2 Moko wa ditaba

Moko wa ditaba wa **Ntlo ya monna yo mongwe** o lebane le **sephiri**. Go tloga mo mathomong mongwadi o re utela sephiri ka go hlaloša ditaba ka go široga. Tumo o tšweletšwa e le motho wa mehleng yo a se nago sa gagwe, gomme a lokile. Ka thoko ye nngwe Shadi o tšweletšwa e le motho wa maemo ka ge a na le ditšhelete, gomme a bontšha a lokile ka ge a tlaišwa ke Vincent monna wa gagwe. Ka ntle ga fao, Shadi o na le mogwera wa go loka wa leago e lego Pheladi yoo a phelago a mo kgothatša godimo ga matshwenyego a gagwe le go mo kgala ge a etšwa tseleng. Ka go bapetša

Shadi le Tumo gotee le Pheladi ba go loka, mongwadi o utela mmadi semelo sa nnete sa Shadi ka gore go bonwe Vincent e le yena wa go se loke. Ditiro tše Vincent tša go se loke le go tšweletšwa ga Tumo le Pheladi bao ba lebanego le lehlakore la go loka, go godiša go utwa ga sephiri seo go fihla ge mo mafelelong sephiri seo se utologa. Ka gona mongwadi ga se a nepiša semelo sa Shadi, eupša o se hlalošitše ka go široga go uta sephiri seo se lebanego le moko wa ditaba.

Ka go le lengwe re hwetša moko wa ditaba wa **Bomahlwabadibona** o lebane le **bošoro : go tšoša le go homotša**. Seo mongwadi a se dirago ke gore go tloga mo mathomong a kanegelokopanatseka yeo, tše Joe a di laodišago ke ditaba tše di lebanego le go tšoša. Di lebane le go tšoša ka gobane ditiro tše tša bona di sepelelana le bošoro. Ka ge e be e le ditsotsi ba utswa, go molaleng gore ge motho a be a ka ba kgakganesetša ba sa utswa, gona ba be ba ka mo dira ditaba tša bošula. Ka fao, boJoe ke batho ba bašoro. Ka go le lengwe ge re kopana le Sebata gomme Joe a re laodišetša gore na yo Sebata ke motho wa mohuta mang, re kwa re tšhoga. Mmadi o tšhogela boJoe gotee le batho bao ba ka kopanago le Sebata mo bophelong. Sebata ke yo mošoro. Ke mmolai. O bolaya ditšukudu a tsea manaka a a rekiša a hwetša tšelete a ikhumiša. Batho bao ba thulanago le tshepedišo ya gagwe ya bophelo, ba lewa ke bjelele. Bangwe ba a tlaišwa, mola ba bangwe ba lahlelwa ka letamong la dikwena tše bogale ba phela. Gomme go gatelela bošoro bjoo bja Sebata, mongwadi o laetša Sebata a dula **Paradiseville**. Polasa yeo e ka gare ga dithaba. Legae la gagwe le agilwe ntlhoreng ya thaba gomme le dikaneditšwe ke sethokgwa sa go tšoša. Ge e eba bošego gona ga re sa bolela. Lefelo le ke parateisi ya kgegeo ka ge e se yeo ya ka Bibeleng, eupša e le heleng moo bana ba batho ba tlaišwago le go kwešwa bohloko ke Sebata.

Ditiragalo tša kanegelokopanatseka ye go tloga mathomong go fihla mafelelong, e ka ba tša go lebana le boJoe goba Sebata, ke tša bošoro le go

tšoša. E dio ba fela gore tše tša bošoro bja boJoe di ka fasana ge di bapetšwa le tše tša Sebata, efela le tšona di a tšoša. Seo se homotšago mmadi ke fela ge boJoe ba sokologa mola Sebata yena a swarwa.

Ge go bapetšwa moko wa ditaba wa dikanegelokopanatseka tše pedi tše, go lemogwa gore dikanegelokopanatseka tše di bolela ka ditaba tše pedi tša go fapano. **Ntlo ya monna yo mongwe** e bolela ka ditaba tša go lebana le sephiri, mola **Bomahlwabadibona** e bolela ka ditaba tša go lebana le **bošoro: go tšoša**. Seo se laetša gore dikanegelokopanatseka tše ke mehuta ye mebedi ya dikanegelokopanatseka, gomme go laetša gore Lebopa o kgethile dithaetlele tše ka nepo ye e itšego.

### 7.3

### Thaetlele

Thaetlele ya kanegelokopanatseka yeo ya mathomo, **Ntlo ya monna yo mongwe**, ke thaetlele yeo e sego ya felela. Go se felele moo ga yona ke tebanyo ya mongwadi gore a kgone go nepiša moko wa ditaba, e lego sephiri. Sephiri seo se tliša maatlakgogedi a gore mmadi a nyake go balela pele le pele gore a kgone go utolla gore gabotse mogobošwa yoo a lebanego le sephiri ke mang. Ge mongwadi a ka be a dirišitše thaetlele yeo e feleletše, gona ditaba tše di bego di tla be di bolelwa fao, e be e tla ba dišelete. Thaetlele yeo ge e feleletše e re **Ntlo ya monna yo mongwe ga e na boroko**. Go boletšwe ka thaetlele ye ge go be go lebantšwa dikokwane tša thulaganyo le dikanegelokopanatseka tše mo kgaolong ya bone. Go boletšwe gore ge e feletše bjalo e šupa gore ge monna a šalela a tšwela motse goba a o katoga go na le seo a se tšhabago. Gomme seo a se tšhabago ka fao motseng, se tsebjia ke mosadi wa lapa leo, ke sephiri sa gagwe. A ke re le Sepedi se re: Letsobe ge le sa swe le na le setlang se setala ka gare? Ka fao monna yo a tsenago ka lapeng a le hwetša le agilwe, o swanetše a ipotšiše dipotšišo pele gore a mong wa lona o le tlogeletše eng. Polelo yeo ya thaetlele yeo ya go

se felele ya go lebana le sephiri e lebišitšwe pele go Vincent gomme morago ya buša ya lebišwa go Tumo.

Thaetlele yeo ya go felela ga e na sephiri. Ke ka fao mongwadi a kgethilego go diriša yeo ya go se felele gore a kgone go nepiša ditaba tšeotša sephiri.

Ge e le thaetlele yeo ya bobedi, **Bomahlwababidibona**, yona e hlaloša di tloga fase gore ditaba tšeotša go yago go bolelwa ka tšona fao ke tša mohuta mang. Ke gore, thaetlele yeo ga e na sephiri. Yona e laetša gore felo fao go bolelwa ka batho ba go phela ka mathaithai gomme e le ba bašoro. Gomme ke nnene boJoe ke batho ba mathaithai ba bašoro le ge e le gore bošoro bja bona bo sa fetwa ke bjoo bja Sebata. Ka mantšu a mangwe ke bona dibatana ge ba bapetšwa le Sebata. Ditaba tša kanegelokopanatseka yeo go tloga mo mathomong ke tša bošoro le go tšoša. Ga se di raragane mo thulaganyong ya tšona. Seo mongwadi a se dirilego ke fela go diegiša kutollo ya sephiri seo sa go lebana le bošoro bja baanegwathwadi gore ba yo feletša kae ka bošoro bjoo. Go diegiša nako fao go godiša maatlakgogedi. Mmadi o gapeletšega go bala go fihla mafelelong.

Ka gona ge dithaetlele tše pedi tše di bapetšwa di tšweletša mehuta ye e fapanego ye mebedi ya dikanegelokopanatseka. Ka go laodiša ka ga ditaba tšeotša go lebana le sephiri, kanegelokopanatseka yeo ya **Ntlo ya monna yo mongwe** e napile e wela mohuteng wa tša: **Leina la mogobošwa/mmolawa ke sephiri**. Ka go le lengwe, ka lebaka la go laodiša ka ditaba tša bošoro le go tšoša go tloga mo mathomong go fihla mafelelong moo mmadi a thomago a homotšega, e napile kanegelokopanatseka yeo ya **Bomahlwababidibona** e wela mohuteng wa tša: **Nyakišo ya go fihlela mo mmadi a homotšegago**. Mohuta wo ke woo Groenewald (1993:34) a rego ke: **Nyakišo ya go utolla sephiri**. Re ganana le taba yeo ya gore ke nyakišo ya go utolla sephiri ka gore mohuteng wo wa dikanegelokopanatseka di tloga fase mo mathomong,

sephiri se a tsebega le bao ba amanago le sona. Seo se fihlelwago mmadi ke gore a na badirabošoro le bošula bao ba yo feletša kae. Ditiro tšeо di dirwago ke molwantšhi gantši go humanega e le tša go tšoša di lebišitšwe go molwantšhwa. Ka gona mmadi o bala ka letšhogo la go nyaka go bona gore na ditaba di yo feletša kae. Ge mo mafelelong molwantšhi a eya fase ka go fiwa kotlo, gona mmadi o a homotšega. Ka fao nyakišišo ye e lego gona mo go kanegelokopanatseka yeo e lebane le go fihlelela go homotšega, e sego go utolla sephiri ka ge se se gona. Ka gona papetšo yeo e napile e re mehuta yeo e lebane le moko wa ditaba wa dikanegelokopanatseka tšeо. Ke go re, **Leina la mogobošwa ke sephiri** e lebane le **sephiri**, mola **Nyakišišo ya go fihlelela mo mmadi a homotšegago** e lebane le **bošoro**, go **tšoša** le go **homotša**.

#### 7.4

#### Lenaneotlhophangwalwa (moakanyetšo) ("design")

Ge go balwa dikanegelokopantseka tšeо tša Lebopa go tla lemogwa gore mongwadi ga se a diriše molwantšhwa wa letseka. O dirišitše molwantšhwa wa go emela ditiragalo tša lehlakore le le itšego la bophelo. Mo go **Ntlo ya monna yo mongwe** Tumo o emetše go loka, mola mo go **Bomahlwababidona**, Joe le Ranti ba emetše go se loke. Seo se lemogwa ka go lekola dimelo tša baanegwa bao go ya ka lenaneotlhophangwalwa. Gomme lenaneotlhophangwalwa la dikanegelokopanatseka tše pedi tšeо le a fapan. Go fapan fao go tlišwa le go laolwa ke moko wa ditaba. Moko wa ditaba wa **Ntlo ya monna yo mongwe** o lebane le **sephiri**. Gomme sephiri seo se dira gore **molwantšhwa** ge a bapetšwa le molwantšhi go hwetšwe e le:

- Motho wa mehleng.
- O na le bofokodi.
- O ya fase.

Mola ka go le lengwe moko wa ditaba wa **Bomahlwababidibona** o lebane le **bošoro, go tšoša le bošula**, gomme o dira gore **balwantšhwa** ge ba bapetšwa le molwantšhi, go hwetšwe e le gore, gore go be le tšona taba tšeо tša go tšoša ka ge e le la: Ge o le nkwe ke lepogo, bona e be:

- Batho ba maemo
- Ga ba na bofokodi
- Ga ba ye fase.

Dimelo tšeо tša baanegwa bao di yo lekolwa ka bottlalo gonabjale ge go hlokomelwa dielemente tša kalotaba ka mo fase ka ge dimelo tšeо di laolwa ke lona lenaneothophangwalwa le la rena.

## 7.5 Dielemente tša kalotaba

### 7.5.1 Baanegwa

Tekolong ya dimelo tša baanegwa tšeо di theilwego godimo ga lenaneotlhophangwalwa go utolotšwe diphapano tše di latelago:

**Ntlo ya monna yo mongwe**

**Bomahlwababidibona.**

\* **Molwantšhwa :** Tumo

**Ke motho :**

**-Wa ka mehla.**

\* **Balwantšhwa:** Joe le Ranti

**Ke batho:**

**- Ba maemo**

Lebaka ke gore Tumo o a ipalela ga a na sa gagwe. O šomela motho yo mongwe mola ebile a palelwa ke go ithekela tšeо pelo ya gagwe e di dumago. O ipolela pele ga Shadi gore o duma go bona ka letšatši le lengwe le yena a na le sa gagwe. Leina le lona le a hlaloša gore ke motho wa go duma. Ka fao mongwadi o le šomišitše ka tsela ya go široga gore le bonale o ka re ke motho wa go tuma, mola go se bjalo. Ka ge Tumo a duma ebile a šoma ka maatla, seo ke sešupo sa go ba motho wa mehleng ga gagwe.

#### **- Wa bofokodi**

Lebaka la gore go thwe Tumo o na le bofokodi ke gore ga a bohlale, o duma basadi ba banna ba bangwe, ebile ga a hlokomele. Ge a be a le bohlale o be a ka be a se a palelwe ke dithuto tša borutiši, o be a tla kgona go bona gore Shadi o nyaka go mo šomiša le gona go ba le ponelopele. Go ratana le Shadi a dutše a tseba

Maemo a bona ke a bohwirihwiri. Go thwe bjalo ka lebaka la gore ditšhelete, diaparo le difatanaga tšeо ba nago le tšona ba di humane ka tsela tša bohwirihwiri le go phediša malapa a batho ba bangwe boima le gabohloko. Ka fao, maemo ao a bona ga se a selo ka ge e le maemo ao ba a humanego ka bohodu.

#### **- Ga ba na bofokodi**

Lebaka ke gore, ge ba le bothateng ga ba tšhogele matolong. Ke ka fao ba kgonnego go šwahla ka kgolegong ya Sebata ba be ba tšeа lori ba sepela. Gape, ga ba re ka gore ba kgona go hlalefetša batho ba bangwe ka go ba tseela ditšhelete ba no tšwela pele ba se lese. Gomme ditiro tša bona ka

gore o nyetšwe ebole o mo feta ka mengwaga go laetša bofokodi bjo bogolo.

mehla ba be ba di dira ka bokgwari, ke ka lebaka leo ba bego ba hloka rekoto maphodiseng. Go se be le bofokodi fao ga bona go godisa bošoro bja bona.

**\* Molwantšhi : Shadi**

**Ke motho:**

**- Wa maemo**

Go ba le maemo ga gagwe go laetšwa ke go reka ka moo mabenkeleng a dithoto tša theko ya godimo, go sepela ka sefatanaga sa mabaibai, go ba le dikgwebo tše ntši tša go fapafapana le gona go kgonago ka inyakela boramelao ge a le mathateng.

**-Wa bofokodi**

Lebaka le le dirago gore go thwe Shadi o na le bofokodi ke go rata tšelete ga gagwe. Ka ntle le

**\* Molwantšhi : Sebata**

**Ke motho:**

**- Wa maemo**

Lebaka la go ba le maemo ga Sebata ke gore o na le ditšelete tše dintši, difatanaga, helikoptara, polase le dintlo tše mmalwa go balwa le Paradiseville. Maemo ao ga se maemo a nneta ka ge e le maemo a bohwirihwiri. Ke gore dithoto ka moka tšeoa nago le tšona o di humana ka ditsela tša go se loke ka fao maemo ao ga se a selo. Ga a dumise.

**- Ga a na bofokodi**

Go se be le bofokodi ga Sebata ke gore mediro ka moka yeo e amago bohwirihwiri bjoo bja

go rata tšelete fao, Shadi o na le mona. Ga a nyake go abagana tšeо a bego le tšona le batho ba bangwe ka fao a sa kwešišego. Ke ka lebaka leo a lwago le Vincent a sa nyakego go mo hlakanela le lekgarebe leo la motlelara. Go feta fao bofokodi bjo bongwe bja gagwe ke gona go ba le pelompe. O tsenya Tumo mathateng gomme ga go seo a se dirago go mo ntšha moo mathateng.

gagwe o e phetha ka go šomiša boKid Coward. Ge bao ba eba mathateng yena o kgole le tšeо. Gape, ga a re go lemoga gore boJoe ba tšwele kgolegong a phophoroga, ke gore ga a dire tšeо di tla mo tsenyago mahlo a batho le maphodisa. O no dula a iketla tše o ka rego ga go direge selo. Seo se godiša bošoro bja gagwe gomme se tiiša tlhalošo ya leina leo la gagwe.

Diphapano tšeо tša dimelo tša baanegwa tšeо di utolotšwego ka go latela lenaneo la tlhalošo ya mongwadi, polelo le ditiro tša moanegwa, tšeо baanegwa ba bangwe ba di bolelago ka moanegwa le tšeо di bolelwago ke leina leo la Tumo le la Sebata, di theilwe godimo ga lenaneotlhophangwalwa. Gomme lona lenaneotlhophangwalwa leo le tiiša moko wa ditaba woo o arogantšago dikanegelokopanatseka tšeо ka mehuta ye mebedi yeo ya go lebana le **sephiri: Ntlo ya monna yo mongwe**, le go tšoša le go homotša: **Bomahlwababidibona**. Ka gona dimelo tšeо tša baanegwa di thekga moko woo wa ditaba wo di lebanego le wona.

## 7.5.2

### Ditiragalo

Lebopa ge a godiša maatlakgogedi a dikanegelokopanatseka tšeо o hlaloša ditiragalo ka go diriša dithekniki tša go fapano.

### - Ntlo ya monna yo mongwe

- \* Poeletšo ya tiragalo ya go bona.
- \* Tšhutišo ya ditiragalo go tloga mo mathomong a kanegelokopanatseka yeo go di iša kua mafelelong a yona.

Dithekniki tšeо di lebane le mohuta wo wa kanegelokopanatseka ka gore ka go boeletša tiragalo yeo ya go bona mongwadi o gatelela maikutlo a gagwe mabapi le moko wa ditaba: **sephiri.** Sona sephiri seo se lebane le mohuta woo wa kanegelokopanatseka wa : **Leina la mogobošwa/mmolawa ke sephiri.** Ge e le go šutiša ditaba moo mongwadi o go tšweletša ka lebaka la gore a godiše maatlagogedi ka ge mmadi a nyaka go tseba gore gabotse mogobošwa ke mang, ka ge go tloga mo mathomong taba yeo e le sephiri. Ka gona dithekniki tšeо di lebane le moko wa ditaba: **sephiri,** le mohuta wa kanegelokopanatseka: **Leina la mogobošwa ke sephiri.**

### Bomahlwababibona

- \* Go diegiša nako ka go hlaloša ditaba tša bophelo bja go feta bja Joe le Ranti.
- \* Poledišano ya boJoe le Sebata kua Themba, Paradiseville le ka gare ga helikoptara.
- Dithekniki tšeо di lebane le mohuta woo wa kanegelokopanatseka wa: **Nyakišišo ya go fihlela mo mmadi a homotšegago,** ka lebaka la gore mo mohuteng wo wa kanegelokopanatseka, go tloga mo mathomong ga go sephiri. Mmadi o tseba tšeо di diregilego, gomme seo a nyakago go se bona ke gore a naa badiri ba dilo tšeо ba yo feletša kae. Ka gona, sebakeng sa gore mongwadi a hlalošetše goba a fihliše mmadi mafelelong a ditaba ka pela, o diegiša nako ka go tšweletša ditiragalo tša **bošoro: go tšoša,** ka moo gare ga ditaba. Ditiragalo tšeо a ka di tšweletša ka ditsela tše di fapanego go no swana ge a dirišitše poledišano yeo e lego

gare ga lehlakore la go se loke  
le go se loke go godiša bošoro  
bjoo bja Sebata gore mmadi a  
kwe a tšhoga a tšhogela boJoe  
le ge le bona e le ba bašoro.  
Gomme ge mo mafelelong  
ditaba di rarollwa ka gore  
Sebata a swarwe mola boJoe  
ba sokologa, mmadi o a  
homotšega. Ka gona  
dithekniki tše di lebane le  
moko wa ditaba: **go tšoša le**  
**go homotša** le mohuta woo wa  
kanegelokopanatseka:  
**Nyakišišo ya go fihlela mo**  
**mmadi a homotšegago.**

Phapano ya mafelelo ya dikanegelokopanatseka tše ke go re thulano yeo e  
godišago maatlakgogedi a kalataba ya tšona, ge e tšwelela mo go **Ntlo ya**  
**monna yo mongwe**, e **gare ga go loka le go se loke**, mola ge e tšwelela mo  
go **Bomahlwabadibona** e le gare ga **mahlakore a mabedi a go se loke**. Seo  
se tiiša gore mo go kanegelokopanatseka yeo ya **Ntlo ya monna yo mongwe**,  
**thulano** yeo e lebane le moko wa ditaba : **sephiri**, ka ge lebakeng leo thulano  
yeo e sa kgodiše mmadi, mola mo go **Bomahlwabadibona**, **thulano** yeo e  
lebane le **bošoro** bjoo e lego moko wa ditaba, lebaka e le go godiša  
maatlakgogedi a kanegelokopanatseka yeo.

### 7.5.3

### Nako

Phapano yeo e lego gona gare ga dikanegelokopanatseka tše pedi tše ge go

lekolwa nako ke fela gore kanegelokopanatseka yeo ya **Bomahlwababibona** ga e na nako ya seka/seswantšho ka ge e sa tšweletšwe gabotse.

#### 7.5.4

#### Felo

Phapano ya mathomo ya dikanegelokopanatseka tšeо ke gore **Ntlo ya monna yo mongwe** ga e na mafelo a atmosfere. Seo se sa gatelela moko wa ditaba: **sephiri** se se lebanego le kanegelokopanatseka yeo. Phapano ya bobedi ke boahlamo bja mafelo. Mafelo ao a tšwelelago mo go **Ntlo ya monna yo mongwe** a akaretša a sebjalebjale le a ditoropong, ke gore Gauteng, Tshwane le Polokwane. Ka go diriša mafelo ao a go arogana mongwadi o sa nyaka go gatelela sephiri. Ke gore ditaba tšeо di diregago lefelong le lengwe di tla tsea sebaka go fihla go le lengwe. Ka ntle le moo, gantsi batho ba ba phelago mafelong ao ke bao ba se nago le taba le ditaba tša motho yo mongwe kudu ka ge go di šala morago go sa bušetše motho yo mongwe selo. Ka fao mafelo ao a tiiša **sephiri** seo se lebanego le **Leina la mogobošwa ke sephiri**. Ge e le mafelo ao a tšwelelago mo go **Bomahlwababibona**, ona a hlakahlakane. Go na le a magaeng a sebjalebjale (bo gaSekgopo le gaSeleka), ditoropong (Nelspruit le Themba) le a dithokgwā (Kruger National Park) le dithabeng (Paradiseville). Go hlakahlakana fao ga mafelo ao go godiša ditaba tšeо tša mahlagahlaga ('adventure') tša boJoe. Mola go tlogelana fao ga ona go godiša bošoro bja baanegwa ba kanegelokopanatseka yeo, ka gore ge ba dira ditiro tšeо tša bošula ba putla ka ditoropong, magaeng le ka gare ga mašoka. Gomme go godiša bošoro bja Sebata bjoo e lego moko wa ditaba, mongwadi o dirišitše leina goba lefelo leo, **Paradiseville**. Parateisi yeo ke ya kgegeo ka ge e se yeo e bolelwago ke Bibebe, eupša e le heleng fao boSebata ba tlaišago le go sotla bana ba batho ba bangwe. Ke parateisi ya boiphoro. Ka gona ke seka sa sephiri le go tšhoša.

## 7.6

### Tšwetšopele

Taba ye bohlokwa yeo dikanegelokopanatseka tše pedi tše di fapanago ka yona, gomme e sa ame fela kokwane ya tšwetšopele e le tee, eupša e ama le dikokwane tše dingwe, ke yeo e lebanego le ka fao mmadi a bonago ditiragalo tša dikanegelokopanatseka tše. Ge mmadi a bala **Ntlo ya monna yo mongwe** o bona ditiragalo tša kanegelokopanatseka ye ka mahlo a **molaodiši goba mongwadi**. Ke gore, motho yo ditaba tše di sego tša mo diragalela eupša a tsebago ka tsona gomme a di laodiša. Ka go le lengwe mmadi ge a bala **Bomahlwabadibona** o bona ditiragalo ka mahlo a balwantšwa (Joe le Ranti). Balwantšwa ba tseba ditaba tše. Di be di ba amile. Ka fao ba bolela nnete ya kgodu ye e tšwago lerotseng. Mongwadi ge a ngwala kanegelokopanatseka ye o dirišitše thekniki ya **tebelelo-ke**. Mongwadi o šomiša thekniki ye go godiša go tšoša le bošoro bjo bo tšwelelago mo kanegelongkopianatseka ye. Serudu (1992:45) ge a hlaloša kgopolole yeo ya **tebelelo-ke**, o re:

Tebelelong ye mongwadi o tsepelela fela seo se laodišwago ke moanegi wa pele. Motšweletšataba e ka ba mongwadi ka noši goba a diriša yo mongwe wa baanegwathwadi ba gagwe gore a tšweletše taba.

Gomme Abrams (1981:144) ge a tlaleletša le go oketša tlhalošo yeo ya moanegi wa pele o re:

This mode, insofar as it is consistently carried out, naturally limits the point of view to what the first-person narrator himself knows, experiences, infers, or can find out by talking to other characters. We distinguish between the narrative "I" who is a fortuitous witness of the matters he relates; or who is a minor or peripheral participant in the story; or who is himself the central character in the story.

Taba ye ya **tebelelo-ke** e bohlokwa ka ge ditaba tše tša kanegelokopanatseka ya **Bomahlwabadibona** tša bošoro, di eba le go tšoša ge di bolelwa ke mong. E ka ba yo a di dirago goba a di dirwago. Ge di ka laodišwa ke moanegi goba mongwadi, gona go tšoša moo go ka bago gona e tla no ba ga kgapeletšo. Seo ke sona se dirago gore tebelelo ya dikanegelokopanatseka tše e di wetše mehuteng ye mebedi ya go se swane go ya ka moko wa ditaba, e lego **sephiri (Ntlo ya monna yo mongwe)** le **bošoro (Bomahlwabadibona)**.

Ka ntle ga dithekniki tše mongwadi ge a ngwala dikanegelokopanatseka tše o dirištše dithekniki tša go fapafapana go godiša maatlakgogedi le go nepiša moko wa ditaba. Gare ga tšona ke tše di latelago:

### Ntlo ya monna yo mongwe

\* **Boipoeletšo**

Lebaka ke gore ka boipoeletšo ketelo mongwadi o gatelela maatlakgogedi le go sedimoša mmadi ka taba yeo ya ketelo ye e lebanego le moko wa ditaba: **sephiri.**

### Bomahlwabadibona

\* **Leboo**

Mošomo wo mogolo wa leboo gona mo ke (a) go godiša go tšoša ka gobane ka go gatelela tšošetšo ya go bethwa le ka lehu, ka leboo **1** le **2**, go godišwa maatlakgogedi ao a lebanego le leboo **3** leo e lego sehloa; (b) go tšweletša kgopolو ya go lekola pejana ka ge ditaba mmadi a di tseba efela a sa tsebe pheletšo ya tšona; (c) go ruma ditaba tše tša ditiragalo ka makalo. Gomme tirišo ya leboo e lebane le moko wa ditaba **bošoro.**

### \* Kgegeoteramatiki

Thekniki ye e dirišitšwe gore mmadi a bone thulano ye baanegwa ba sa e bonego, ka tsela yeo go godišwe maatlakgogedi.

Thekniki ye mongwadi o e dirišitše ge a hlaloša tša polao ya Vincent. Gore e tle e tšwelele gabotse mongwadi o e hlakahla-kantše le tekolanthago go godiša maatlakgogedi ao. Gomme ka tsela yeo e tšwelelago e tiišetša moko wa ditaba: **sephiri**.

### \* Kgegeo

Thekniki ye mongwadi o e diriša go tiiša tebanyo ya gagwe. Mo go kanegelo-kopanatseka ye e dirišitšwe ka mabaka a go fapania.

(a) Ge a diriša leina le Paradiseville, e be e le go gegea babadi ka go tseba gore parateisi yeo ga se ya nneta yeo e bolelwago ke Bibele, eupša heleng moo bana ba batho ba tlaišwago le go hlorišwa ke Sebata. Gomme yona e godiša kotsi ye e lebanego le lefelo le. (b) Ge a diriša poledišano o nepiša go godiša letšhogo la mmadi ka go laetša bošoro bja Sebata.

(c) Ka go diriša nako ya atmosfere (bošego) mo go leboo 3 o godiša letšhogo la mmadi ge a gopola ka Paradiseville. Gomme tebanyo ya mongwadi, moko wa ditaba: bošoro bo tiišwa ka kgegeo yeo.

### \* Tlogelo

Thekniki ye e dirišitšwe ka  
lebaka la go nyaka go nepiša/  
godiša bohlokwa bja moko wa  
ditaba: **sephiri**, se se lebanego  
le mohuta wo wa dikanegelo-  
kopanatseka.

### \* Nepišo

Lebaka la tirišo ya thekniki ye  
ke go godiša maatlakgogedi ka  
go fapanya ditiragalo tše pedi  
tša go se swane e lego go laela  
(sepela) ga Vincent le go tsena  
ga Tumo. Tiragalo yeo e tliša  
phišegelo ka gare ga mmadi  
gore a nyake go iponela ka a  
gagwe mahlo tše di yago go  
direga. Gomme ka tsela yeo go  
tiišwa moko wa ditaba: **sephiri**.

### \* Nepišo

Lebaka la tirišo ya thekniki ye  
ke go tšwetša pele go tšoša,  
ke go re, bošego bja Sebata.  
Go tšoša moo go tšweletšwa  
ka go hlalošwa ka go široga e  
lego go nepiša boKid Coward.  
Ka ditiro tša boKid Coward tša  
bošoro tše di lebanego le  
leboo, mongwadi o nepiša  
bošoro bja Sebata. Gomme ke  
ka lebaka leo go bolelwago ka  
phetogonepišo. Lebaka la  
tirišo yeo ke go **godiša go**  
**tšoša le bošoro** tše di  
lebanego le moko wa ditaba.

\* Tharano ya ditaba.

Lebaka la tirišo ya thekniki ye ke  
go gatelela ditiragalo tše di itšego.

Go dira bjalo mongwadi a ka  
diriša tekolapejana. Ke gore, go  
sedimoša mmadi ka ditaba tše di  
sa tlago. Ka go dira bjalo mmadi  
o tseba mo a yago. Fela bothata  
ke gore ga a tsebe gore o yo fihla  
bjang moo tharollong ya ditaba  
tše. Ge a fihla tharollong o a  
makala. Mohlala ke dipolelo tše  
tša Shadi mo letlakaleng 38.

Tšona di be di swanetše go be di  
phafošitše Tumo le mmadi. Ka  
thoko ye nngwe mongwadi a ka  
diriša tekolanthago go fapantšha  
ditaba. Ka go dira bjalo  
mongwadi o tla be a gatelela  
bohlokwa bja ditiragalo le go  
godiša maatlakgogedi ka gore o tla  
be a tswakatswakanya ditaba tša  
diteng.

Diphapano tše tša ka mo godimo di tšweletšwa ke phapano ya moko wa ditaba  
wa dikanegelokopanatseka tše; gomme di tiišetša gore dikanegelokopanatseka  
tše di wela mehuteng ye mebedi ya go fapano ya dikanegelotseka e lego:

**Leina la mogobošwa goba mmolawa ke sephiri (Ntlo ya monna yo  
mongwe) le Nyakišišo ya go fihlela mo mmadi a homotšegago  
(Bomahlwabadiibona)**

7.7

## Sehloa le tlemollahuto

Ka ge sehloa le tlemollahuto ya dikanegelokopanatseka tše pedi tše e nyakile go swana, go yo hlokomedishiwa fela dintlhanyana tše pedi tše tharo tše di bontshago di tliša phapano ya go bonagala.

### Ntlo ya monna yo mongwe

Sehloa sa nnete sa kanegelokopanatseka ye se lebane le **kutollo ya sephiri** seo sa go lebane le moko wa ditaba: **sephiri - leina la mogobošwa ke sephiri.** Ge mmadi mo mafelelong a utolla gore mogobošwa ke Tumo, sephiri se a felela. Kgato yeo ke sehloa ebile ke tlemollahuto. Efela kanegelongkopanatseka ye go sa fela go na le lekgohlonyana go mmadi. O ka re se sengwe se sa hlaela. Lekgohlo leo le hlolwa ke ka fao mongwadi a feleletšago ditaba tša molwantšhi (Shadi) ka gona. Ka go di feleletša a fegile mmadi lefateng o ka re o re go sa na le thulano kua pele. Gomme seo se tiiša moko wa ditaba: **sephiri**, e lego seo mohuta wo wa kanegelokopanatseka o lebanego naso.

### Bomahlwabadibona.

Sehloa sa nnete le tlemollahuto di tšwelela ge Sebata a nyakwa ke maphodisa ka lebaka la go gweba ka manaka a ditshukudu. Ka go mo nyaka moo re tseba gore o ile go swarwa. Ge a swerwe o ile go otlwa gomme ka go dira bjalo o tla be a lefa melato ya bošoro bja gagwe. Ka go swarwa moo o ya fase mola maemong a gagwe ka ge e be e se a nnete. Gomme ge mmadi a lemoga gore boJoe ba sokologile ebile ba phologile bošoro bjoo bja Sebata, o itswalanya le baisana bao gomme o a homotšega. Ka fao le gona fa go sa tiišetšwa moko wa ditaba: **bošoro, go tšoša le go homotša.**

## 7.8

### Bohlokwa bja papetšo ye

Tše bohlokwa tše di lemogilwego ka papetšo ye ke gore sa pele, go lemogilwe ka fao moko wa ditaba o nago le khuetšo godimo ga thaetlele ya sengwalo ka gona. Sa bobedi, ke ka papetšo ye ge re kgonne go bona gore dikanegelokopanatseka tšeо ke tša mehuta ye mebedi e lego wa tša : **Leina la mogobošwa goba mmolawa ke sephiri (Ntlo ya monna yo mongwe)** le tša **Nyakišišo ya go fihlela mo mmadi a homotšegago (Bomahlwabadibona)**. Sa mafelelo ke gore papetšo ye e kgonne go re utollela gore, le ge sehloa le tlemollahuto di ka no be di swaragane goba go na le sehloa sa boiphoro, ge mmadi a bała ka tsinkelo le kwešišo, o tla bona gore aowa! go na le sehloa le tlemollahuto tša nnete tšeо di tšweletšwago ke tharollo ya mafelelofelelo ya mathata gare ga molwantšwa le molwantšhi.

## 7.9

### Kakaretšo

Go gateletšwe phapano ya moko wa ditaba wa dikanegelokopanatseka tše pedi tšeо: **Ntlo ya monna yo mongwe le Bomahlwabadibona**. Phapano yeo e laeditše gore dikanegelokopanatseka tšeо ke tša mehuta ye mebedi ya go se swane ya dikanegelokopanatseka. Phapano ye e tlišwago ke tlhalošo ya dithaetlele le yona e gateletšwe. Go bontšhitšwe le gore ge thaetlele yeo ya **Ntlo ya monna yo mongwe** e ka dirišwa e feleletše, gona go tla ba le phetogo malebana le ditaba tša diteng tša kanegelokopanatseka yeo. Go laeditšwe ka fao phapano ya lenaneotlhophangwalwa la dikanegelokopanatseka tšeо le laolago tlhalošo ya dimelo tša baanegwa ka gona. Go bontšhitšwe ka fao moko wa ditaba o laolago tirišo ya dithekniki go godiša maatlakgogedi, le go huetša kgetho ya tikologo (nako le felo) go tliša phapano. Mo go tšwetšopele go gateletšwe tirišo ya dithekniki tše di fapanego go tšweletša phapano yeo e tlišwago ke phapano ya moko wa ditaba wa dikanegelokopanatseka tšeо. Go gateletšwe gape le khuetšo yeo moko wa ditaba o nago le yona godimo ga sehloa le tlemollahuto go tšweletša phapano ya dikanegelokopanatseka tšeо tša mehuta ye mebedi. Go rumilwe ka go gatelela bohlokwa bja papetšo ye, gore

ke ka yona go lemogwago ge dikanegelokopanatseka tše e le tša mehuta ye mebedi e lego, **Leina la mogobošwa goba mmolawa ke sephiri (Ntlo ya monna yo mongwe) le Nyakišišo ya go fihlela mo mmadi a homotšegago (Bomahlwabadibona).**